

2023

Annual Teaching Plans

SETSWANA HL



Senior Phase



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD





Ke tlolomolao go dira kgatiso kgotsa go kopisa nngwe ya ditsebe tsa buka e kwa ntle ga tetlo-kopiso e e kwadilweng ya beng.

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Shuters Business Park, 45 Willowton Road, Willowton, Pietermaritzburg 3201, South Africa
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa
<http://www.shuters.co.za>

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1001392 (TM2001494)

Buka ya puiso ya dithopha e e kaelwang ke Morutabana

Ditokelo tsa buka e di bolokesebile. Ga gona karolo ya buka e e tlaa boelediwa go phasaladiwa, ya bolokiwa kgotsa ya itsisiwe mo mabakeng a go tsaya se se neng se dirisiwa le go netefatsa gore se tlaa dirisiwa gape. Kgotsa e fetolelwe kwa mokgweng mongwe wa bofaratlhathla, go baakangwa, go dira dikgatiso le go rekota kgotsa sengwe, kwa ntle le tetla e e kwadilweng e e dirilweng pele go tswa go mophasalatsi. Mongwe le mongwe yo a ikamanyang le tetla nngwe le nngwe ya tiro e e mabapi le phasalatso e, o tlaa arabela ditatofatso tsa bosenyi le ditshenyegelo tsa dingongorego tsa semmuso.



Shuters Academy

EMPOWERING TOP CLASS TEACHERS

Sekolo sa **Shuters** se simolotswe ka ngwaga wa 2016 ka ntlha ya koketsego ya boleng jwa ditlhokego tse di tswelletseng tsa kgolo ya boitseanape jwa barutabana. Re dumelletswe go fana ka katiso mme katiso ya rona e re dumelela go tshwara dikatiso ka namana kgotsa go goketswe inthanete go ya ka dikgatlhego tsa bareki ba rona.

- Nomoro e e dumeletsweng ya ETDP SETA -ETDPS010941
- Nomoro ya mokgatlo wa barutabana wa naga ya rona SACE-PR12058

Sekolo sa Shuters se kgona go fana ka katiso mo diporofenseng tsotlhe di le robongwe go kgabaganya naga ya rona. Barutabana ba kgona go fitlhelela dintlha tse di tswelletseng mo dikatisong tsa rona go tswa mo mokgatlong wa kgolo le boitseanape jwa barutabana. Rena le manane a thuto kgotsa mabaakanyetso a a leng teng ale 55. A a rupelelwang ke bakatise kgotsa bafatlhosi ba ba nonofileng thata e bile bana le kitso. Dilwana tsa thuto tsa rona di fiwa batsaakarolo ka nako ya katiso.

Dikatiso tsa rona di tsepama bontsi mo dirutweng tsa dikolo di akaretsa go rutwa, thuto le mokgwa wa go tthatlhoba le ikatiso e e kgatlisang ya phaposiborutelo. Re na gape le manane a katiso kgotsa mabaakanyetso a a tsepamang mo dikolong le tsholo ya phaposiborutelo.

Ntle le katiso, Sekolo sa Shuters se neelana ka thuto ya bookamedi jwa diporojeke tsa thuto ka kakaretso mo ditirong dingwe tse di latelang:

- Ditlhokego le ditlamorago tsa kgaoganyo
- Go ipaakanya go go mosola
- Dithulaganyo tsa go thusa baithuti
- Go tthatlhelela le go katisa barutabana
- Dithulaganyo tse ditotileng katiso ya motho a le mongwe go ya ka ditlhokego tse di tthaotsweng


Tse di latelang ke dithulaganyo tse di dumelletswe tseo di abiwang tsotlhe ka bobedi ka namana kgotsa go gokeletswe inthanete:

- Go tshwara tthatlhobo ya ditlamorago tsa thuto: Karolo ya Selekanyo-115753 Selekanyo 5 (15 tlotlomatso)
- Go tshwara tekanyetso ya tthatlhobo ya ditlamorago tsa thuto. Karolo ya Selekanyo-115759
- Etlhofofatsa thuto ka go dirisa mefutafuta e e neetsweng ya thutatsela. Karolo ya selekanyo-117871

Fa o batla kitso mabapi le katiso e re neelenelang ka yona buisana le:

Vickesh Thandray - (vickesh@shuters.com).





Shuter & Shooter

PUBLISHERS (PTY) LTD

Shuter & Shooter ke setlamo sa bagatisi ba ba motlotlo bao ba fitlhelwang mo nageng ya rona.

E simolotswe jaaka lebentlele la dibuka dingwaga dile lekgolo tse di fetileng, re simolotse ka go phasalatsa dibuka tsa padi tsa seZulu, poko le buka e e buisiwang ya thuto go tloga ka tshimologo ya dingwaga tsa bo1930. Go tloga ka nako eo, re nnile le katlego ya go ntsha dikwalo tsa boleng jo bo kwa godimo le dilwana tsa thuto ka maleme otlhe a semmuso bosetšhaba a naga ya rona le konokono ya kharikhulamo ya dikolo.

NTLHA KGANG YA RONA KE THUTO

Bagatisi ba Shuter & Shooter (PTY) Ltd ba phasaladitse go feta dirutwa tse 950 tse di dumelletsweng tsa kharikhulamo mokhatelokong ya dibuka ya lefapha la thuto ya motheo la bosetšhaba.

Ga mmogo le tiraki ya mefuta e e farologaneng ya dilwana tsa koketso ya thuto.

Morago ga kgolo le dipatlisiso tse dintsi, re tsentse thuto ka inthanete e e kgatlisang ebile e tsepame le dilwana tsa go tshegetsa go ruta. Ka ngwaga wa 2017 ke ge re simolola motseletsele wa dikaedi tsa thuto tse dikgatlisang tse dintšhwa-Ace It! Motseletsele ya mefuta ya yona e le nosi e e lebeletseng mefuta e e garologaneng e barutwana ba ithutang ka yona. Ace It! e akaretsa dintlha tsa thuto tsa mokgwa monngwe le mo nngwe wa go ithuta go thusa barutwana go tswelala mo ditlhatlhobong tsa bona tsa bofelo jwa ngwaga. Ka ngwaga wa 2018 ke ge re phasalatsa serutwa sa ntlha sa TVET le go phasalatsa dirutwa di feta 15 tsa thuto.

Ka ngwaga wa 2018, ke ge Shuter & Shooter e garela papadisano ya yona le Zungu. Khamphani ya dipeelo tsa madi (ZICO) e bone fa khamphani e nna e tona e le ya batho ba bantsho ba bagatisi ba thuto ba naga ya rona ya bosetšhaba.



MATSENO

Shuter & Shooter e itlamile go neelana ka ditlhoko tsa thuto tsa Aforika Borwa yo o fetogang.



- Re aga le go gatisa materiale wa tsa thuto.
- Re neelana ka ditirelo tsa seporofeshenale tsa tlaleletso go lephata la thuto.
- Re neelana ka tirelo ya badirisi le phatlalatso ya mantlha.

Shuter & Shooter e ikgantsha ka Boaforikaborwa 100%, ke 100% ya beng bantsho mme ke khampani ya Maemo a 1 a BBEE. Ka kopo, tshegetsa baphasalatsi ba selegae ba ba jaaka Shuter & Shooter.



Ditlhagiswa tsa rona di tsenyeletsa:

- Dikwalwa
- Kaedi ya Morutabana
- Dibukatiro
- Dikaedi tsa thuto
- Dibuka tsa go buisa
- Dibuka tsa go buisa tse di rulagantsweng
- Dikema tsa go buisa foniki
- Materiale wa TVET
- Dithanodi
- Diatlalase
- Dipapetla tsa lebota
- Dutshamekisi tsa thuto le Malepa
- Dibuka Kaelo
- Dibuka ka mafaratlhatlha (E-Books)
- Didiriswa tsa dijitala tsa go ithuta

Gape, re ipela ka fa re le moneelakatiso yo o letleletsweng, re ikwadisitse le ETDP SETA mmogo le SACE.

Goreng o tlhopha dibuka tsa rona?



- E obamela CAPS ka botlalo
- Di na le ditirwana le dithutiso di le dintsi
- Dikao tse di maleba go ralala dibuka
- Puo e e bonolo, e e kwadilweng mo maemo a morutwana
- Di rulaganya dithuto bonolo
- Dibukana tsa thulaganyo le Tatediso di thusa go nolofatsa go ruta

Mesola ya go dirisa dibuka tsa rona

- Tokafatsa dipholo tsa barutwana
- Lekola kgatelopele bonolo
- Fokotsa mokgeleo wa botsamaisi
- Di thusa go boloka nako ya go rulaganya le go baakanya
- Di latela CAPS ka nepagalo, mme di dire go ruta go nne botlhofo
- Bontsi jwa ditlhogo tsa rona bona jaaka di e-Books (dibuka ka mafaratlhatlha)

Mophato wa 7	1
Kgweditaro ya 1	2
Kgweditaro ya 2.....	8
Kgweditaro ya 3.....	13
Kgweditaro ya 4.....	19
Mophato wa 8	25
Kgweditaro ya 1	26
Kgweditaro ya 2.....	33
Kgweditaro ya 3.....	38
Kgweditaro ya 4.....	45
Mophato wa 9	50
Kgweditaro ya 1	51
Kgweditaro ya 2.....	58
Kgweditaro ya 3.....	64
Kgweditaro ya 4.....	70
Lenaneo la tlathobo	75

7



SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>TEKANYETSO YA MOTHEO KWA SEKOLONG. GO TLHOLA KITSO YA PELE YA BARUTWANA GO BONA GORE MEKHINO E FA KAE. TSHEDIMOSETO ENO E DIRISETSA GO BONA GORE KE ENG SE SE TSHWANETSENG SA DIRWA GO TSWELE TSA DIIRWANA TSA GO RUTA LE GO ITHUTA..</p>	<p>Theetso ya kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho dikakanyokgolo le tsa tshagetso go tswa mo kgangkhutshweng. Tsaya dintlhathutho. Abelanang ka dikakanyo le maitemogelo le go bontsh tshaloganyo ya mareo. Araba dipotso 	<p>Ditlhagwa tsadikwalo:</p> <p>Dikgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa setlhagwa sa dikwalo: jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhag, lemorago, maitshetlego, moanedidi le thitokgang. <p>Totisa mogopolo mo (dikgatong tsa go buisetsa go tshaloganyana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fopholetsa le go gokaganya kgang le se o se itseng. Araba dipotso Ipopele bokao Sosobanya (Dirisa temana go sosobanya) <p>Sala morago dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (tsize setlhagwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhagwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlathhoba) 	<p>Kwala thadiso ya kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Sala morago ditlhokego tsa sebopego le setaele; Baamogedi ba ba totliweng Maitlhommo le bokaele Momagano ya ditemana Tlhopho ya mafoko <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipaakanyo Go kwala setlhagwa sa ntsha Poeletso Tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala thadiso o latela dikgato tsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainagotlhe, mainatota, bongwe le bontsi, maina a se nang bongwe mainakgongwa, mainakgopolo le ditlhopho tsa maina</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipolelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi;</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>Khutlo, phegelo khutlokhutlo/ khutlwana, phegelwana, tlhakagolo, ditlhaka tse dimnye</p>
LB	1-9			
TG	1-10			
RDR	1-21			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Go reetsa le go buisana ka leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aroganyang dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganya mareo/dikgopolo. • Araba dipotso • Tlhalosa gore goreng o rata leboko le le rileng. <p>(Leboko) Puiisetgodimo e e ipaakanyeditlweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo, tsholetsego ya lentswe, kapodiso, dikapolele, tebaganyo ya matlho • Ela matshwao a puiso tlhoko • Dirisa puo ya mmele e e maleba 	<p>Sethangwa sa dikwalo: Leboko Diponagalo tsa leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya ka fa gare ya leboko: dikapuo/puo ya botshwantshi/morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko: mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo, thitokgang le molaetsa <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsize sethangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, thatlhoba) <p>Go buisa le go lebelela go tlhaloganya Sethangwa-pono: Khathunu/ sekgemets'hana sa khomiki</p> <p>Sebopego, dipudula tsa mafoko, tlhagiso ya puo ya sefatlhego, puo ya mmele, lemorago, motsamao, go ela matshwao a puiso tlhoko, tlhopho ya mafoko, tiriso ya puo ya botshwantshi maikaelelo a mokwadi wa khathunu.</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tlhaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola le go tlofisa matlho • Go buisa ka tsebelele • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaogano ya lefoko. 	<p>Boithamed: Itlhamela leboko: Melawana ya ditemanatheto ya leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya temana • Tiriso ya makopanyi go gokaganya • Tiriso ya mofuta e farologaneng ya dipolele, boleele le popego • Kgelekiso/kgatelelo ya mafoko le puo ya botshwantshi <p>Kwala leboko</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso • Go kwala sethangwa sa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Nyenyefatso ya maina le megatlana, mainatswako, mainakgoboka, madiri: mafeledi le mafetedi; maemedi; marui.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Ditumanosi, maadingwa, maele, diane, poeletso modumo tshwantshanyo, tshwantshiso, malatlhelwa, maetsi, malatodi. makaelagongngwe.</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Kgaoganyo ya mafoko, khutlo, phegelwana</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
LB	10-18			
TG	11-18			
RDR	34-44			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO			
	<ul style="list-style-type: none"> Puisetso-godimo (madio 20) (Simolola ka tiro e, mo kgweditharong 1 mme e wediwe mo kgweditharong 2 fa go rekotiwa madio) 			
5-6	<p>Go reetsa tekathaloganyo Nopolo ya Padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhalosa dikgato tsa go reetsa Go tsaya dintlhathuto Araba dipotso Tlotla le barutwana ka padi e ba e buisitseng mo tirwaneng e e fetileng Supa baanelwa Tlotlang ka thitokgang Tlotlang ka nthakemo ya mokwadi. <p>Buisetsa padi kwa godimo</p>	<p>Sethangwa sa puiso: Nopolo go tswa mo Pading</p> <p>Diponagalo tsa bothokwa tsa sethangwa sa puiso</p> <p>baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Totisa mogopolo mo (dikgatong tsa go buisa) tekathaloganyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipopole bokao Lekola tiro <p>Sala dikgato tsa go buisa morago</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlhathoba) <p>Go buisa le go lebelelela go tlhaloganya: Tshedimosetso ka ga go kwala dikgato tsa go kwala patlisiso ya porojeke</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tlhaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tlofase mathlo Buisa ka tsenelelo Araba dipotso Farologanya ntsha le kakanyo Ipopole bokao jwa mafoko a a sa tswaelegang ka go dirisa Kgono ya kgaoganyo ya mafoko 	<p>Kwala tlhamo (tamana) ya Kanelo/ maitlhomo/ tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ela tlhoko melawana ya ditemana: Ela tlhoko sethogokwalo sa temana Dintlhakgolo le tse di di tshetsang Tomagano ya ditemana Tiriso ya makopanyi go lomaganya dipolelo le ditemana Tiriso ya dipolelo tse di farologanang ka boleele le sebopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntsha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala kgang o ikaegile ka maitemogelo a gago</p>	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatswako</p> <p>Maemedi—maameditho, maemeditota, Matlhaodi: masupi, tiriso ya megatlana go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelonolo, pegelo, pakaphethi; Pakajaanong</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matswaopuiso:</p> <p>Khutlo; phegelo; khutlokhutlo/ khutlwana, phegelwana</p>
LB	19-31			
TG	19-34			
RDR	22-33			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>Reetsa kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshetsang, le go tsaya dintlhathuto Tsaya dintlha Abelanang dikakanyo le maitemogelo lo bo lo bontsha go tihaloganyana mareo/dikgopolo <p>Tlotla kgangkhutshwe gape</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlotla ditiragalo ka tatelano Bolela baanelwa ka nepagalo <p>Tlhagisa molanako wa ditiragalo ka nepagalo</p>	<p>Sethangwa sa dikwalwa:</p> <p>kgangkhutshwe/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa sethangwa sa dikwalwa, jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tihaloganyana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tlofase matlho Buisa ka tsenelelo Araba dipotso Farologanya ntlha le kakanyo Ilopele bokao jwa mafoko a a sa tswaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko <p>Sala dikgato tsa go buisa morago</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (tseise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlathhoba) <p>Tekatlhaloganyo ya puiso:</p> <p>Go kwala tshosobanyo</p> <p>Ruta dikgato tsa go kwala tshosobanyo o totise mogopolo mo go:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego Tirisopuo Kagego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tihaloganyana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tlofase matlho Ntsha nthakgolo go tswa mo go tse di e tshetsang Kwala nthakgolo ka mafoko a gago <p>Rulaganya dipolelo ka tatelano mme o dirise makonyi go di golaganya gore di bope sethangwa se se tihaloganyesegang.</p>	<p>Kwala tlhamo ya kanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ela tlhoko melawana ya ditemana: Ela tlhoko sethogokwalo sa temana Dintlhakgolo le tse di di tshetsang Tomagano ya ditemana Tirisiso ya makopanyi go lomaganya dipolelo le ditemana Tirisiso ya dipolelo tse di farologanang ka bolelele le sebopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntsha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhothla dipotso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo e tla lekanyediwang.</p>	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Dithopha tsa maina, mefuta ya maina, Mainatswako; Lethaodi; (mefuta ya matlhaodi)</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelonolo; polelotswako, polelopate, polelwanakalathalosi le polelwanakalathaoadi</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo tlhamaletse; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; matlhaodi; matlhalosi;</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Phegelwana; matshwao a nopolo (ditsejwana); khutlo; lenalana</p>	
LB	32-40			
TG	35-41			

7-8

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
RDR	1-21			
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> Tlhamo: (maduo 30) Kanelo / Tlhaloso (Mo tsaamong ya Kgweditharo)				
9-10	<p>Sethangwa sa tirisano: Go reetsa le go buja ka dikgang tsa sešweng tsa makwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa puo e e tsosang maikutlo/e e tlhotlhotheletsang Dirisa matshwao/ dikarata tse di gakololang Sala melawana morago Dirisa puo yam mele e e maleba Dirisa matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang Itse maitlhommo, baamogedi, le bokaelo tsa sethangwa <p>Puisetso-godimo: E e ipaakanyediwang ya athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le le siameng Ela tlhoko matshwao a puiso go tisa bokao <p>Dirisa puo ya mmele e e maleba</p>	<p>Go buisa/ lebelelela tshedimosetso (dirisa sethangwa jaaka athikele ya lekwalodikgang/makasine/puo e e kwadilweng)</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tlhaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o todise matho Ntsha dintlha tse di tshagetsang ntlhakgolo Fopholetsa Farologanya ntlha le kakanyo Lemoga nthakemo ya mokwadi Buisa ka tsebelele Araba dipotso Farologanya ntlha le kakanyo Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tswaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko le ditshwantsho Lemoga puo ya semmuso le puometlha Ntsha bokao jwa dikapuo le jo bo tlhamaletseng <p>Ntsha dikapuo</p>	<p>Sethangwa sa tirisano: Se seleele/ se sekhutshwane: Kwala lekwalo la semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa sebopego, setaele Maitlhommo, baamogedi ba ba totlhweng le bokaelo Tomagano ya ditemana Tlhopho ya mafoko <p>Focus on process writing</p> <ul style="list-style-type: none"> Planning Drafting Revision Editing Proof-reading and presenting <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala sethangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale lekwalo la semmuso</p>	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithheletsang mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Mainakgopolo; Mainakgongwa Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsebelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo: Tatelano e e rulaneng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e tlhalosang, puo e tlhotlholetsang le puo e tsosololang maikutlo a a rileng; e e tsayang lethakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo lethakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tiogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>
LB	41-52			
TG	42-50			
RDR	1-21			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG

Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua	Dirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa puisetsao-godimo • Ditirwana tsa Tekatthaloganyo ya Puiso <p>Ditirwana tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlhaoletsweng barutwana di le tharo mo semesetareng.</p>	Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Melawana ya ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo <p>Go itlhamela</p>	Ditirwana Tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso
--	--	---	---

MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1

TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (madio 20) (Simolola ka tiro e, mo kgweditharo 1 mme e wediwe mo kgweditharo 2 fa go rekotiwa madio) 	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo: (madio 30) Kanelo/ Tlhaloso (Mo tsamaong ya kgweditharo) 	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 (madio 60) GO TSIBOGELA DITLHANGWA: <ul style="list-style-type: none"> • Tse di buisiwang / tse di sa buisiweng (madio 20) • Sethangwapono (madio) • Tsosobanyo (madio 10) • Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (madio 20) • Tshosobanyo (madio 10)
---	--	--

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Tekatlahoganyo ya theetso: Dirisa setlhangwapono jaaka phosetara/Papatso/ Tlhagiso ya dikgang tsa thelebisene Sala dikgato tsa go reetsa morago: Pele ga theetso: Itsize barutwana ka dikgato tsa theetso. Ka nako ya theetso – ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso. Morago ga theetso: Tsweletsa theetso ka maitemogelo. Barutwana ba botsa dipotso; ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng,j,j.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosobanya tlhagiso ka molomo • Itirele ditshwetso <p>Puisetso-godimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Tlhagiso ya lentsewe • Kapodiso • Temogo ya ditemana, • Tebo ya matlho • Matswao a puiso • Tiriso e maleba ya puo ya mmele 	<p>Go buisa/ lebelela go tihaloganyana: Dirisa Setlhangwapono se se kwadilweng jaaka Papatso/ Phosetara/Tlhagiso ya dikgang tsa thelebisene Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puiso ka tsebelele • Tihalosa (baanelwa, maitshetlego, tikologo, molaetsa) • Ilopele bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko le ditshwantsho • Go lemoga puo e e tsosang maikutlo • Puometlha le puo ya semmuso 	<p>Kwala setlhangwa sa tirisano: Rala papatso/Phosetara/ tlhagiso ya dikgang tsa thelebisene (Tlhapha e le nngwe fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa sebopogo, setaele • Matlhommo, baamogedi b aba totliweng le bokaelo • Tomagano ya ditemana • Tlhopho ya mafoko le kagego ya dipolele. • Matswao le ditshwantsho, mokwalo le bogolo jwa ona, mmala le ditlhogo. • Puo e tlhotlheletsang le e e digelang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso • Go kwala setlhangwa sa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng. Dira ka mafoko: Mainatota, bong, bongwe le bontsi, matlhaodi, matlhalosi, masupi, marui, maetsi, malatlhelwa Dira ka dipolele: Puo sebui le puo pegelo, polelonolo le polelo-tswako Bokao jwa mafoko: makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le bokao jwa puo ya botshwantshi. Matswao a puiso le mopeleto: Khutlokhutlo, khutlwana, letshwao la tsiboso Tiriso ya thanodi</p>
LB	53-62			
TG	56-62			
RDR	43-63			

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go Reetsa le Go Bua: Dipuisano tsa setlhophaphaposi ka ga go neela ditaello le go sala ditaello morago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha setlhogo • Abelanang dikakanyo • Refosanang go bua mme lo reetse ka tlhoafalo • Thiba diphathla tsa puisano fa di le teng <p>Puo e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang: Ka ga go sala ditaello morago kgotsa dikgato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totisa mogopolo mo tlhophong ya mafoko le go a tlhagisa. • Tiriso ya segalo le lebelo • Tiriso ya dikarata ta go ikgakolola ka nako ya tlhagiso. • Tiriso e e maleba ya puo ya mmele. 	<p>Go buisa/ lebelela go tihaloganyana: Buisa sethangwa sa ditaello jaaka motswako/ dikaelo j.j.</p> <p>Totisa mogopolo mo tekathaloganyong: (Dikgato tsa go buisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puiso ka tsenelelo • Ipopele bokao <p>Sala dikgato tsa go buisa morago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tihatlhoba) <p>Leboko</p> <p>Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko</p> <p>Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/morumo, moribo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo, thitokgang le molaetsa 	<p>Sethangwa se se khutshwane sa tirisano: Kwala sethangwa sa ditaello rulaganya dilo, baakanya diphoso mme o dirise ditaello tse di kwadilweng, o di sale morago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego, setaele se se maleba • Maitlhommo, baamogedi ba ba totlhweng le bokaelo • Tomagano ya ditemana • Tlhophho ya mafoko le tiriso ya dipolelo tse di maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso • Go kwala sethangwa sa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go thagisa 	<p>Tialeto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Matlhalosi a nako, felo, mokgwa, lethhaodi la palo, mediriso ya lediri, madirimatswa. Makopanyi</p> <p>Dira ka polelo: Tira le tirwa, polelonolo, pakajaanong, pakapheti, pakapheto, pakatlang</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: letlama, lenalana, phegelwana, phegelo, ditsejwana, letshwao la tsiboso</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>
LB	63-72			
TG	63-70			
RDR				
<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetso godimo (maduo 20) Barutabana ba tshwanetse go simolola tiro e, mo tsaamong ya kgweditharo 1 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe kwa bokhutlong jwa kgweditharo 2 				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Reetsa Tekatlahoganyo: Reetsa nopolo ya padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhalosa dikgato tsa go reetsa Tsaya dintlha Araba dipotso <p>Sala dikgato tsa theetso: Pele ga theetso: Itsise barutwana ka dikgato tsa theetso</p> <p>Ka nako ya theetso – ba arabe dipotso, ba lemoge mafoko mašwa, ba amanye mafoko, ba tseye dintlha, ba neye ditlhaloso</p> <p>Morago ga theetso: Tsweletsa theetso ka maitemogelo. Barutwana ba botsa dipotso, ba bua ba boeletsa se sebui se se buileng j.j.</p>	<p>Buisa/lebelela tekatlahoganyo: Buisa nopolo ya padi: Diponagalo tsa bothokwa tsa sethangwa sa puiso</p> <p>baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go buisetsa go tlhaloganya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o tloitse matlho Buisa ka tsenelelo Araba dipotso Farologanya ntlha le kakanyo Ilopele bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang ka go dirisa kgono ya kgaoganyo ya mafoko Puo ya maikutlo <p>Sosobanya sethangwa Buisa/Lebelela tekatlahoganyo e kwadilweng kgotsa dikgemetsšana tsa khathunu</p> <p>Kagego, dipudula tsa mafoko, puo ya sefatlhego, ya mmele, lemorago, motsamao, matshwao a puiso, tlhopho ya mafoko, puo ya botshwantsi, maitlomo a mokwadi</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, Tshwantshanya, bapisa, thatlhoba 	<p>Sethangwa sa tirsano: Kwala thadiso ya buka/kwalela Dirisa melawana ya ditimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa sebopego, setaele Maitlomo, baamogedi ba ba totlwieng le bokaelo Tomagano ya ditimana Tlhopho ya mafoko Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo ka boleele, le popego ya tsona <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thotlha diphošo le go thagisa <p>Kwala thadiso ya buka/ kwalela baphasalatsi lekwalo la semmuso</p>	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka lefoko: Mainatswako, letiro le sedirwa, mathalosi tshwantshanyo, mokgwa</p> <p>Dira ka polelo: Sediri le sedirwa, dithuananyi dipolelonolo, dipolelwana, pajaanong, pakapheti e e bonolo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo thamaletseng, bokao jwa botshwantshi, puo ya maikutlo</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Khutlo, phegelwana, Letshwao la tsiboso, letshwao la potso</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>
LB	75-80			
TG	71-77			
RDR				
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sethangwa sa tirsano: (tse dikhutshwane tse 2 kgotsa e le 1 e telele: maduo 10) Se kwalwa pele ga Teko ya Seetebosigo e e lekanyediwang kwa sekolong 				

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso ka ga: Mokgwa wa go tlatsa foromo/ dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise ka dikgato tsa go reetsa • Tsaya dintlha • Araba dipotso <p>Mefuta e farologaneng ya tshaeletsano ka mokgwa wa go tlatsa foromo/ dipotsolotso</p> <p>Dipuisano tsa diforamo/makgotlana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophla sethogo se se maleba • Abelana dikakanyo • Refosanang mmuisano o be o reetse ka tlhwaafalo • Tlha diphatlha tsa mmuisano fa di le teng. • Tsweledisa mmuisano ka go baya matshwao a kgatelopele 	<p>Buisa le go lebelela go tihaloganyana:</p> <p>Setlhangwa sa tshedimosetso: Buisa setlhangwa ka mokgwa wa go tlatsa foromo (foromo ya kopo-tiro/ tshedimosetso ya sebele/ patlisiso/ foromo ya mo mafaratlhatlheng j.j.)/ boithokwa jwa dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshedimosetso e e tlhokegang • Tiriso ya puo • Tshaeno <p>(Dikgato tsa go buisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, le go tlodisa matlho • Amanyana setlhangwa le botshelo • Araba dipotso • Lekola le go tshalosa mareo • Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itse setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwants'hanya, bapisa, tlhatlhoba <p>Go buisa/lebelela go tihaloganyana Go kwala tsoobanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Sosobanya • Ilopele setshwants'ho • Ilopele bokao • Batla bokao jwa mafoko 	<p>Setlhangwa sa tirisano: Go tlatsa foromo/ dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala ditaelo morago • Neela ka gangwe ka tshedimosetso ya boammaaruri • Dirisa puo e e maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsetiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaletheo ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelsetsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka lefoko:</p> <p>Mainamatswa, mainatswako, matlhalosi: mokgwa, nako, matlhaodi le matlhalosi</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Polelwana kala-ina; polelwana kala-tlhaodi, polelwana kala-tlhalosi, dipolelo-tswako le dipolelo-pate</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>makaelagongwe, malatodi, madumatshwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>letshwao la potso; dikhutlo tse tharo tsa go feleletsa, ditlhakagolo, tlamanyi, dikhutshwafatso, ditlhakaina, diakeronimi, dikutu, megatlana</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	83-88			
TG	78-84			
RDR	45-63			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO YA SEETEBOSIGO E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)	<ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Sethangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (maduo 20) • Potso 2: Sethangwa-pono (maduo 10) • Potso 3: Tsosobanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20) 		
LB	89-92			
TG	51-55			
RDR				

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta e e tswelelang)				
Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua	Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela	Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa	Ditirwana tsa Dipopego Tsa puo le Melawana ya Tiriso	
<ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa Puietso-godimo • Ditirwana tsa Tekatthaloganyo • Ditirwana tsa Dikwalo di ikaegile ka tse tharo tse di tlaotsweng mo semesetareng 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya Boitlhamedi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso 	
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHOMAMO: KGWEDITHARO 2				
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO E E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)		
<ul style="list-style-type: none"> • Puietso-godimo (maduo 20) <p>Morutabana o simolola dikgato tsothe ka kgweditharo 1 go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe mo bokhutlong jwa kgweditharo 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ga teko e e Setlhangwa sa tirisano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: maduo 10) • Se kwalwa pele lekanyediwang kwa sekolong 	<ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Sethangwa se se buisiwang/ se se sa buisiweng (maduo 20) • Potso 2: Sethangwa-pono (maduo 10) • Potso 3: Tsosobanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20) 		

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja</p> <p>Reetsa terama</p> <p>Reetsa le go tsaya karolo mo mmuisanong wa go kwala porojeke.</p> <p>Barutwana ba thaloseswe setlhogo mo phaposing</p> <p>Barutwana ba reetsa le go buja gore patisiso ya porojeke e dirwa jang o ikaegile ka setlhogo se o se neetsweng</p> <p>Reetsa le go tsaya dintlha ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshedimosetso ka ga porojeke. Dikgato tsa go kwala porojeke Ranola le go thalosa gore porojeke ke eng Tlhaosa gore porojeke e dirwa le go kwala jang Tlhamo dipotsolotso di le 2-3 ka ga porojeke Go kwala tshupetso/Bibiliokerafi Botsa le go araba dipotso Abelana ka dikakanyo le maikutlo le go tlhophisa tse di maleba. 	<p>Sethangwa sa dikwalo se se ikaegileng ka ditlhogo le melebo/ dikwalo tse di thaloletsweng mophato</p> <p>Barutwana ba ithophela setlhogo/ molebo/ lokwalo, ba simolola go lo buisa le go kokoanya tshedimosetso ka lokwalo lo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha tshedimosetso e e maleba e e ka tlišwang fa sekolong Rulaganya tshedimosetso e ka dirisetswang go kwala sethangwa <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola, le go tlofisa mathho Buisa ka tsenelelo Amanya sethangwa le botshelo Batla bokao jwa mareo a mašwa Batla nthakemo ya mokwadi Farologanya nthla le kakanyo Batla bokao jwa mafoko <p>Sethangwa sa puiso: Kinane</p> <p>Ruta diponagalo tsa sethangwa jaaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baanelwa, sebopego, poloto, Kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, thathhoba) 	<p>Kwala dintlha/ sosobanya tshedimosetso/ ithamele lethomoso/mmapa wa dikakanyo wa patisiso</p> <p>Dirisa ditlhalo tse di farologaneng go rulaganya patisiso ya porojeke. (Kgato 1) Mokgwa wa go kwala tshupetso/ bibliokerafi</p> <p>Ditlhogo tse di farologaneng di tlhoka ditlhalaganyo tsa ditlhalo tse di farologaneng tsa kerafiki. Tlhopha o be o ithamele lethomoso le le maleba go tshhegetsa mofuta wa kuno e e tla thagisiwang.</p> <p>Tsepama mo dikgatong:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopa tshedimosetso e e maleba Dirisa mafoko a gago go ikwalela Tlhopha lethomoso le le maleba le mofuta-kwalo o tla o thagisiwang Dirisa dipopego tsa puo le melwana ka tsela e e maleba Sethangwa sengwe le sengwe se na le tiriso puo e e rileng e e maleba le sona mo porojekeng <p>Kwala patisiso (o dirisa mmapa wa dikakanyo) ya porojeke le tshupetso/ bibliokerafi tse di nepagetseng</p>	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melwana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri le madirimatswa, tlotlofoko e ntšhwa le dipolelwana jaaka di tlhokega mo ditlhogong tse di farologaneng</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Puo, dipaka, mofuta ya dipolelo, tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Bokao jo bo tlhamaletse le jwa puo ya botshwantshi, diane le puo e e maleba le sethangwa</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, Tlotlofoko jaaka e tlhokega mo bokaelong jwa sethangwa se se tla thagisiwang</p>
LB	105-115			
TG	100-108			
RDR	22-33 34-44			
<p>TEKANYESO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <p>Kgato 1: Patisiso (Barutwana ba kwala patisiso ya Porojeke e ba tla e kwalang) (Maduo 20)</p>				

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Reetsa le go buja ka tiro ya porojeje e e tla kwalwang. (Kgato 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala dintlha • Botsa dipotso <p>Tlhaloganyana dipoelothuto tse di solofetsweng, tsa setlhogo sengwe le sengwe tse di tla bonwang</p>	<p>Buisa tshedimosetso e e kopantsweng go tswa mo patlisisong ya porojeje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa (dintlha/ tshosobanyo / mmapa wa dikakanyo) tsa patlisiso go baakanyetsa go kwala porojeje • Tlhaloganyana dikgato le melawana e e tlhokegang go ka wetsa porojeje • Ithute diriubiriki tsa porojeje, o be o tlhaloganyane ditlhokego tsa yona tsa tekanyetso <p>Setlhangwa sa puiso: Kinane/ Terama</p> <p>Ruta diponagalo tsa setlhangwa jaaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baanelwa, sebopego, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) 	<p>Kwala/ rala/ itlhamele tiro ya setlhogo se o se tlhophileng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgato 2: Ikwalele porojeje • Dirisa sebopego le diponagalo tse di maleba • Rulaganya diteng go ya ka (mmapa wa tlhaloganyano/dikakanyo) • Tlhalogiso ntlhakgolo le dintlha tse di e e tshetsang • Kgaoganyana tiro ka ditemana/ ela tlhoko tiriso ya ditshwantsho • Ditemana di latelane, lomagane le go tlhaloganyega sentle • Rulaganya tiro ka dikakanyo tse di baakantsweng sentle. • Totisa mogopolo mo go tse di latelang: • Ipaakanyo (patlisiso) • Go kwala setlhangwa sa ntsha (obamela sebopego/kagego) • Tseleganya o be o tlhotlhe diphoso 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka lefoko:</p> <p>Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeje</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeje</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Di rutiwa jaaka di tlhokega go ya ka setlhangwa se se kwalwang sa porojeje</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p>
LB	116-125			
TG	109-117			
RDR				

TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEJE: Kgato 2

(Barutwana ba ikwalele porojeje) (maduo 30)

- Ipaakanyo/ pele ga go kwala Porojeje
- Setlhangweng
- Poeletso
- Tseleganya
- Tlhotlhe diphoso le tlhalogiso

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua Go baakanya barutwana go ka tlhagisa porojeke e e kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya puo Rejisetara Segalo Puo ya mmele le matsogo Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang. Dirubiriki tse di ithutilweng le go thaloganya ditlhokego tsa tekanyetso Tshedimosetso e e lenaaneng la go tlhola go bona gore dipotsotoloto di tsibogetswe jang, kamaano gareng ga tlhagiso ya porojeke le tshedimosetso e e kwadilweng, e itshekile, e na le ditshwantsho, e gogela e bile go dirisitswe tshedimosetso e e motlele/ ntsi 	<p>Sethangwa sa puiso: Leboko Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko</p> <p>Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapu/puo ya botshwantshi/morumo, moribo</p> <p>Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo, thitokgang le molaetsa <p>Sethangwa sa puiso: (Nopolo) go tswa mo: Kinane/ terama/ padi kgangkhutshwe (Paakanyo ya teko ya dikwalo) Diponagalo tsa bothokwa tsa sethangwa jaaka: baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Sala diikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) 	<p>Sethangwa sa tirisano: Tshosobanyo /tlhagiso ya dintlha e le karolo ya porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa sebopego/kagego le setaele sa mokwadi Maithomo, baamogedi ba ba totlhweng le bokaelo Tlhopho ya mafoko, tlhaloso ka botlalo/tsenelelo Araba dipotso Mefuta, popego le boleele jwa dipolele Dirisa maamanyi go netefatsa tomagano mo sethangweng <p>Totisa mogopolo mo go tlhagiseng tlhagiso e kwadilweng malebana le setlhogo kgotsa molebo o o tlhophilweng</p>	<p>Tlialelto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Matlhaodi a mmala. Palo, popego</p> <p>Dira ka polelo: Temaana e e tlhalosang, temaana e e tlhophilweng, setlhopho sa ditemana, dikapuo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Lefoko le le emelang polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p>
LB	126-133			
TG	118-125			
RDR				

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Kgato 3: Tshimologo ya Tekanyetso e e tlhomameng:</p> <p>Tlhagiso ya Porojeke ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya puo Rejisetara Segalo Puo ya mmele le matsogo Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang Dirubiriki tse di ithutilweng le go tshloganya ditlhokego tsa tekanyetso 	<p>Sethangwa sa puiso: (Nopolo) ya Kinane, terama/kgangkhutshwe/padi (Ipaakanyetso ya teko ya ditlhangwa tsa dikwalo)</p> <p>Diponagalo tsa bothokwa tsa sethangwa, jaaka: Baanelwa, sebopego, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, thatlhuba) 	<p>Kwala tlhago ya kanelo/tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego, setaele, ntlhakemo. Babuisi/baamogedi ba ba totlhweng le maitlhommo le tiriso Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo. <p>Totisa mogopolo mo dikagatong tsa go kwala.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha dipotso le go tlhagisa <p>Kwala tlhago ya kanelo/tlhaloso</p>	<p>Tlaleto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatswako, maemedi, maimedi-tho, maemeditota</p> <p>Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>sediri, letiro, dithuanyi, temana ya go digela, dipolelonolo, pakapheti e e bonolo le pakajaanong e e bonolo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Khutlo, phegelwana, khutlokhutlo khutlwana</p>
LB	134-143			
TG	126-133			
RDR	45-63			
	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <p>Kgato 3: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (Barutwana ba dira tlhagiso ya porojeke ya bona ka molomo) (maduo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ba dirisa sebopego se se maleba: Matseno, mmele le bokhutlo Tlhagisa ntlhagolo le tse di e tshagetsang Bontsha bosupi jwa patlisiso e dirilweng Dirisa puo e e maleba ya mmele le matsogo ka bokgoni jwa tlhagiso. Jaaka: Tebaganyo ya matlho le baamogedi, go ema ka tsepamo le segalo Tsaya karolo mo dipuisanong Neela ka ditshwaelo tse di rotloetsang Tswelidisa mmuisano Ela tlhoko maikutlo le bosisi jwa barutwana ba bangwe <p>Simolola ka Tiro ya Molomo mo Kgweditharong 1 mme e wediwe mo bokhutlong jwa kgweditharo 2 fa go rekotiwa maduo.</p> <p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 8: TSIBOGILO YA DIKWALO (MADUO 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Poko (maduo 10) – (Ke pateletso) LE Padi/Terama (maduo 10) LE Dikgangkhutshwe/Dikinane (maduo 10) 			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta e e tsweleng)			
<p>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</p>	<p>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa Puisetsogodimo • Ditirwana tsa Tekathaloganyo ya Puiso <p>Ditirwana tsa Dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo di le tharo tse di tlišaotsweng mo semesetareng</p>	<p>Ditirwana tsa Go kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhagisa tsa tirisano • Tlhamo • Boithamedu ka go kwala 	<p>Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e e farologaneng ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO: KGWEDITHARO 3			
<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDU JWA GO KWALA POROJEKE & Go kwala porojeke (Maduo 20 + 30 = 50)</p>	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 7: BOITLHAMEDU JWA GO KWALA POROJEKE • Tlhagisa ya porojeke ka molomo (maduo 20) Simolola ka Tiro ya Molomo mo kgweditharong 1 mme e wediwe mo kgweditharong 2 fa maduo a rekotiwa</p>	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 8: TSIBOGELO YA DIKWALO (MADUO 30) • Poko (maduo 10) – (Ke pateletso) LE • Padi/Terama (maduo 10) LE • Dikgangkhutshwe/Dikinane (maduo 10)</p>	

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Thekatlhaloganyo ya theetso ka ga go neela ditaalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise ka dikgato tsa go reetsa • Kwala dintlha • Araba dipotso <p>Dikgato tsa go Reetsa le go Bua: Tlhagiso ka motlotlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tswelala ka Tekanyetso e e Tlhomameng Tiro 7 • Tiriso ya puo e maleba • Rejisetara • Tiriso ya segalo • Puo ya mmele le matsogo • Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang 	<p>Go Buisa/ Lebelela: Tekatlhaloganyo (dirisa e buisiwang kgotsa e e lebelelwang jaaka: buisa mmmapa/ go neela ditaalo/ go bootsa ka dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, le go tlodisa matlho • Dirira phopholetso • Ipopele bokao • Ipopele setshwantsho • Amanya sethangwa le botshelo • Araba dipotso • Lekola le go thalosa mareo • Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao • Neela bokhutlo/tshwetso ya gago <p>(Dikgato tsa go buisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golaganya • Araba dipotso • Lekola o be o thalose • Sosobanya • Borithamedii • Tlathhoba <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlathhoba) <p>Poko Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko</p> <p>Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo</p> <p>Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bokao jwa puo ya botshwantshi, • Maikutlo, thitokgang le molaetsa 	<p>Sethangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane sa tirisano: Go naya dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa kagego; setaele • Babuisi/baarmogedi ba ba totlilweng maithomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothlha dipphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Mainatswako; mediriso, Letlhaodi: (mefuta ya matlhaodi), letlama, maemedi, matlhalosi, madiri mathusi le madirimatlhaedi</p> <p>Dira ka dipolelelo: Polelonolo; polelotswako, polelopate, Dipaka polelwanakalatlhalosi le polelwanakalatlhaodi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo thamaletseng; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; matlhaodi, matlhalosi</p> <p>Matshwao a puiso: Phegelo; matshwao a nopolo (ditsejwana); khutlo; lenalana</p>
LB	151-162			
TG	140-147			
RDR				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja</p> <p>Mekgwa e e farologaneng ya dipuisano tsa molomo</p> <p>Motshameko wa ketsiso: Tsamaiso ya Kopano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulo/ Matseno a a gogelang • Tiriso ya segalo le lebelo le le maleba • Tiriso ya puo • Tiriso e e maleba ya puo ya mmele le matsogo • Bokhutlo jo bo garelang <p>Dikgato tsa go Reetsa le go Bua:</p> <p>Tlhagiso ya Porojeke ka molomo le Tekanyetso e e Tlhomameng Tiro 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo e e maleba • Rejisetara • Tiriso ya segalo • Puo ya mmele le matsogo • Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang 	<p>Sethangwa sa tirisano: Buisa sethangwa ka ga dikgato tsa go kwala kitsiso, lenaanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batsayakarolo • Tiriso ya puo • Sebopego/Kagego • Tiragatso ya tiro <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golaganya • Araba dipotso • Lekola o be o tlhalose • Sosobanya • Boitlhamedi • Tlathhoba <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo) • Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlathhoba) <p>Go Buisa/ lebelela tekathaloganyo ya puiso/ sethangwapono (dikerafo/ dithalo/ ya metla/phae tshate phousetara ya tshedimosetso ya dithalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola, le go tlodisa matlho • Dirra phopholetso • Ipopele bokao • Ipopele setshwantsho • Amanyana sethangwa le botshelo • Araba dipotso • Lekola le go tlhalosa mareo • Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao • Neela bokhutlo/tshwetso ya gago 	<p>Sethangwa se seleele sa tirisano: go kwala kitsiso, lenaanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa kagego; setaele • Babuisi/baamogedi ba ba totlhweng • maitlhommo le bokaelo • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala dithangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlalelto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainagotlhe, Maemedi— mabotisi, lesupi, marui</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipaka: Isago, tsweledi, Puosebui; le tse di nang lethothelsetso; thuanysediri; polelo e e khutshwataditsweng; dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Maina le madiri-matswa Malatodi; bokao jo bo tlhamaletsweng; jwa botshwantshi, jwa tiriso</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a nopo (ditsejwana); letshwao la potso; phegelo, lenalana, khutlo, phegelwana, khutlokhutlo, ditlhakagollo</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Tlalelto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheltsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p>
LB	163-173			
TG	148-159			
RDR	34-44			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>TEKANYESO E E TLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA MOLOMO: (Maduo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya porojeke ka molomo <p>(Simolola go lekanyetsa tiro e, mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 go netefatsa fa barutwana ba lekanyeditse botlhe.</p>	<p>Ditogamaano tsa Go Reetsa le Go Bua Ngangisano / Dipuisano tsa makgotlana: Buisana ka tiriso maranyane/emeili/ bukatsatsi/ dipampitshana</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Ipaakanyo, patlisiso, go rulaganya le go thagisa Sosobanyo (ka molomo) <p>Puisetso-godimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo le lebelo Go ela matshwao a puiso tlhoko gore bokao bo se fapoge Tiriso ya puo ya mmele le matsogo sentle 	<p>Setlhagwa sa tirisano: Buisa setlhagwa sa tirisano emeili/ bukatsatsi/pampitshana</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego/kagego Tiriso ya puo Baamogedi b aba totlhweng <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Golaganya Araba dipotso Lekola o be o thalose Sosobanya Boithamede Tlhatlhoba <p>Sala dikgato tsa go buisa morago:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itseise setlhagwa) Ka nako ya puiso (Diponagalo) Morago ga puiso (Araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, tlhatlhoba) <p>Tekatlhaloganyo ya puiso Go kwala tshosobanyo</p> <p>Sala dikgato tsa go kwala fa o kwala tshosobanyo: Totisa mogopolo mo go tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego Tiriso ya puo Kagego <p>Ditogamaano tsa go Buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola, le go tlodisa matlho Dira phopholetso Ipopele bokao Ipopele setshwantsho Amanya setlhagwa le botshelo Araba dipotso Lekola le go thalosa mareo Batla bokao jwa mafoko a a bofitlha bokao Neela bokhutlo/tshwetso ya gago 	<p>Ditlhagwa tsa tirisano tse ditelelele/ diikhutshwane jaaka: emeili/ bukatsatsi pampitshana</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa kagego; setaele Babuisi/baamogedi ba ba totlhweng Maitlhommo le bokaele Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa polelo <p>Kwala le go thagisa nngwe fela ya ditlhagwa tse di fa godimo.</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsetiro Go kwala ditlhagwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thhotlha diphoso le go thagisa 	<p>Tlaleto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Maemedi, mabotsi, masupi, mainagoboka, mafeledi, mathalosi, ditlhogo, dikutu le megatlana</p> <p>Dira ka polelo: Pakatlang-tsweledi; Puo sebui le puopegelo, dipotso le tse di gwethang, letiro, dithuanyi tsa sediri, dipolelwana tse dikhutshwafaditsweng, potso e e sa batleng karabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe le malatodi, bokao jo bo thamaletse le jwa puo ya botshwantshi, bokaele</p>
5-6				
LB	174-183			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	160-168			
RDR	34-44			
TEKANYESO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA				
<ul style="list-style-type: none"> Go kwala Sethangwa sa tirasano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele) (mduo10) – Se kwalwa pele ga Teko e e Lekanyediwang kwa sekolong 				
7-8	<p>Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo</p> <p>Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo e e ipaakanyeditsweng/ dipotsotherisano/ motlotlo Puo e e sa ipaakanyediwang Go reetsa Tekathaloganyo ya theetso 	<p>Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo</p> <p>Puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Puiso e e ipaakanyeditsweng Tekathaloganyo ya puiso Sethangwa- pono Khathunu/dikgemets'hana tsa khomiki Papatso Dikerafo Tshosobanyo Dikwalo <p>Padi/kgangkhutshwe/kinane Terama Poko</p>	<p>Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo</p> <p>Go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhangwa tsa tirisano 	<p>Dira ka mafoko: Mainagoboka; leitiri; kutu/modi.</p> <p>Dira ka polelo: Dipolelonolo, tswako, pate, dipolelwana, letiro, dithuanyi, dipotso, tumelo le kganetso</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p>
LB	184-189			
TG	170-177			
RDR				



BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p>KGWEDITHARO 4 TEKANYETSO E TLHOMAMENG YA BOFelo JWA NGWAGA TLHATLHOBO YA BOFelo JWA NGWAGA TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 10: PAMPIRI 2 TSIBOGelo YA DITLHANGWA (MADUO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Sethangwa sa puiso / sethangwa se se sa buisiweng (mادuo 20) • Potso 2: Sethangwapono (mادuo 10) • Potso 3: Tshosobanyo (mادuo 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (mادuo 20) 			
LB	184-187			
TG	178-182			
RDR				

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelelang)				
<p>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e e farologaneng ya ditirwana tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa Puisetsogodimo • Ditirwana tsa Tekatihaloganyo ya Puiso • Ditirwana tsa Dikwalo tse di ikaeglleng ka dikwalo di le tharo tse di tshaotsweng mo semesetareng 	<p>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhagwa tsa tirisano • Tlhamo Boitlhamedi ka go kwala 	<p>Ditirwana tsa Dipopego Tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <p>Mefuta e e farologaneng ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p>	

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4		
<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO (PAMPIRI 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetso-godimo (mادuo 20) <p>Morutabana o simolola dikgato tsothe ka kgweditharo 3 go netefatsa fa barutwana bothe ba lekanyeditswe mo bokhutlong jwa kgweditharo 4</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA (PAMPIRI 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sethangwa sa tirisano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: mادuo 10) <p>Se kwalwa pele ga Tlhatlho bo ya Bofelo jwa Ngwaga kwa sekolong</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10: (PAMPIRI 2)</p> <p>TSIBOGelo YA DITLHANGWA (MADUO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Sethangwa se se buisiwang/ se se sa buisiwang (mادuo 20) Potso 2: Sethangwa-pono (mادuo 10) Potso 3: Tsoobanyo (mادuo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano (mادuo 20)
<p>DITIRO TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG</p>		
<p>MO GARE GA NGWAGA</p>	<p>MO BOFELONG JWA NGWAGA</p>	
<p>TEKANYETSO KWA SEKOLONG (SBA)</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA</p>	
<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO (PAMPIRI 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetso-godimo (mادuo 20) <p>Morutabana o simolola dikgato tsothe ka kgweditharo 3 go netefatsa fa barutwana bothe ba lekanyeditswe mo bokhutlong jwa kgweditharo 4</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA (PAMPIRI 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sethangwa sa tirisano: (tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: mادuo 10) <p>Se kwalwa pele ga Tlhatlho bo ya Bofelo jwa Ngwaga kwa sekolong</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10: (PAMPIRI 2)</p> <p>TSIBOGelo YA DITLHANGWA (MADUO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Sethangwa se se buisiwang/ se se sa buisiwang (mادuo 20) Potso 2: Sethangwa-pono (mادuo 10) Potso 3: Tsoobanyo (mادuo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano (mادuo 20)

8



SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>TEKANYETSO YA MOTHEO LE TLWAETSO (TSE DI RULANTSWENG MO SEKOLONG) DI DIRAGADIWE KA MATSATSI A MARARO A KGWEDITHARO YA NTLHA, MO BEKENG YA NTLHA. – LETSATSI 1 GO YA GO 3. TSHEDIMOSETSO E, E DIRISETSWA GO BONA GORE KE ENG SE SE TSHWANETSENG GO DIRWA GO TSWALELA MEKHINO E E ITEMOGELWANG LE GO TSWELETSA DITIRWANA TSA GO RUTA LE GO ITHUTA</p>	<p>Go Reetsa le Go Bua Ditogamaano tsa go reetsa le go bua ka ditlhangwa tsa pono/ mmediantsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puietsogodimo ka athikele ya boroutshara • Rulaganya kitso ka tatelano • Tlhopha tlotlofoko e e nepagetseng le dikarolo tsa puo • Tsi bogela setlhangwa • Matseno le bokhutlo jo bo tlhabosang <p>Dipuisano tsa phaposi di ikaegile ka boroutshara Diponagalo tsa setlhangwa Melawana le dipopego tsa setlhangwa Rejisetara le setaele</p>	<p>Buisa boroutshara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa, kagego, bareetsi ba ba totlhweng, lemorago, tiriso ya puo, maikaelelo • (Tokomane e e nang le kitso e ka menwa go dira papetlana, phamfolete, lethatsana le ka gale le menweng e bile le tseyeleditse kitso e e godisang ka tlhago) <p>Dikgato tsa go buisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso – (Itse setlhangwa) • Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhotlhwatatsa) <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go thodisa matho • Ntlha le kakanyo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang, dikakanyo le bokhutlo <p>LE Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa poko • Sebopego sa ka fa gare sa leboko Dikapuo/kgopolo/ morumo/ morethetho • Sebopego sa kwantle sa leboko. mela, ditemana-theto, mofuta wa mokwalo • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano: Kwala/ thala boroutshara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa • Tiriso ya puo • Rejisetara le setaele • Matseno le bokhutlo <p>Kwala/ thala boroutshara o ikaegile ka ditsibosi tsa ditlhangwapono.</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsetiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mefuta ya maina, dithopha tsa maina, maemedi, marui, masupi, maetsi le malatlhelwa</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelonolo, pakajaanong, pakaphethi, mathalosi le mathaodi, polelo e e sekamelang lethakore le le lengwe, e e gobelelang, e e lebelelang lethakoreng le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane, bokao jo bo mo tirisong, jo bo tlhamaletseng, jo bo sa thamalalang, bokao jo bo totlhweng ntlha, bokao jo bo itlhametsweng go ya ka tiriso</p> <p>Matshwao a puiso: Phegelwana, khutlo, matshwao a nopolo (ditsejwana), letshwao la tsiboso, lenalana, letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>
1-2				
LB	1-9			

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	1-9			
RDR				
<p>Tlhatlho e e tlhomamang Tiro 1: Puisetso godimo – 20 maduo (Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 1 mme o feleletse mo kgweditharong ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa).</p>				
3-4	<p>Ditogamano Reetsa le go Bua Reelets/lebelele le go buisana ka sethangwapono/ dikutlopono/ ditlhangwa tsa mediantsi (sk. bidio/ kgatisopele ka ga go kwala lekwalo la maranyane kgotsa go ithamela akhaonto ya lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsosolosa kitso ya morago Fopholetsa maikaelelo a sethangwa Lemoga maikaelelo a sethangwa Batla bokao Tlhaloganya sethangwa Kwala dintlha Tlhaloganya molaetsa Bareetsi ba ba totlhweng <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (modumo fela)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekota dikakanyokgolo le tse di tshetsang ka go kwala dintlha, letlhareretefatso, tshosobanyo, dikapolelo, dirisa mafoko a a farologaneng go tlhalosa Rulaganya dikarolo Dumalanang ka go tla ka karolo e e sa tshwaneng le ya tshimologo/ bokao jo bo fitlheletsweng. <p>Diragatsa se se diragalang mo dikgaolong tse pedi, ji.</p>	<p>Setlhangwa sa Tekatlhaloganyo SK. Lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditogamano tsa go buisa Go okola dintlha Go tlhodisa matlho Puisotsenelelo Maikaelelo le setlhopho se se totlhweng Tlhagisa bokao le bokhutlo Bontsha puo ya tshusumetso Thotloetso ya tlhopho le tlogelo mo bokaong jwa sethangwa. Tsela e puo le dikgopolo di bontshang le go aga mesola le mekgwa Seabe sa tiriso ya mefuta ya difonto le bogolo, ditlhogo le dinopolo mo bokaong <p>LE Setlhangwa sa dikwalo: Naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo jaaka: Baanelwa, boanedi, poloto, dikgogakogano/setlhoa, lemorago, maitshethego, moanedi, thitokgang Dikgato tsa go buisa. Pele ga puiso – (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwants'hanya, farologanya, tlhatlho) 	<p>Ditlhangwa tsa Tirisano Kwala lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa popego, setaele le ntlhakemo Baanelwa ba ba totlhweng, maikaelelo, le bokaelelo Diponagalo tsa setlhangwa Tiriso ya puo le tlhopho ya mafoko (temogo ya tiro e e tseleletsweng ya puo) Matseno le bokhutlo <p>Kwala lekwalo la maranyane o ikaegile ka kgogedi ya ditlhangwapono Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng. Dira ka mafoko: Letlhalosi la mokgwa, nako, felo, setlhogo se se tsepameng, setlhogo se se sa tsepamang, madirimafeledi. Matlhaodi: Mimala palo, popego, dikgato tsa tshwants'hanyo, Dikgato tsa tshwants'hanyo tse di supang maemo a a kwa godimo</p> <p>Dira ka dipolelo: Popego ya dipolelo, polelwana tlhalosi, polelwana tlhaodi le dipolelwana, kganetso, dipolelo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletsweng, bokao jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo, phegelwana Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poelletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	10-21			
TG	10-24			
RDR				
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja:</p> <p>Dipuisano tsa setlhophapha (Ketelopele ka morutabana) – Tlhatlhamololo ya dikakanyo, Tlhopho ya dikakanyo tse di nepagetseng, tatelano ya dikakanyokgolo mo pading.</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso e le paakanyo ya go kwala Tshosobanyo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlha. • Arogana dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganya ga dintlha. • Bontsha diteginiki tse di susumetsang/ digelang. • Araba dipotso 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo jaaka padi ya basha</p> <p>Dipuisano tsa kakaretso ka diponagalokgolo jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlego, moanedi le thitokgang</p> <p>Ditogamaano tsa go buisa di itsise barutwana ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa, setlhogo, nopolo, ditshwantsho. • Dikarolo tsa buka, diteng tsa tsebe, lenaane la diteng, dikgaolo, lenaane foko, tshupane, mametlelelo, tlhalosotlaleletso, ji. • Dikgato tsa go buisa. • Pele ga puiso – (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatlhoba) • Morutabana o ruta dikgono tsa go kwala tshosobanyo ka go neela barutwana motheo wa tshosobanyo 	<p>Kwala tlhamo: Tlhamo ya kanelo/ maithomo</p> <p>Tlhopho ya mafoko, Lentswe le setaele sa mong Tlhaloso ka bottlalo Segalo</p> <p>Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang Mmpepe wa dikakanyo (thulaganyo ya dikakanyo) go rulaganya dikakanyo tse di golaganang.</p> <p>Tlhamo tlhamo gore e tlhatlhabiwe Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha diphoso le go thagisa <p>Kwala tlhamo o latela dikgato tsa go kwala Tshosobanyo Barutwana ba sosobanya nngwe ya dikgaolo tse di ikaegileng ka padi.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhalosi a felo le mokgwa, nako maemedi: Maemeditota, maemeditho, leitiri, lerui</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Sediri le letiro, thuanysediri, polelwana, polelwana, polelwana, bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo thamaletseng le bokao jwa botshwantshi.</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>khutlo, phegelwana, letshwao la potso, matshwaonopolo, letshwao la tsiboso. Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tsawa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>
LB	22-32			
TG	25-34			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO	
RDR	22-38	TLHATLHOBHO / TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO Tlhamo tlhaloso, kanelo le maitlhamo (maduo: 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo			
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja: Tiro ya molomo: Athikele ya lokwalodikgang/ Pegelo ya dipatlisiso/tseleganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhogo sa dipatlisiso • Rulaganya didiriswa ka nepagalo o tshegetsatsa ka dikao • Bontsha le go tlhophisa tiotlofoko e e maleba, puo le melawana • Baakanya matseno le bokhutlo tse di rulaganeng • Tekatlhaloganyo ya theetso • Rekota dikanyokgolo le tse di tshegetsang ka go kwala dintlha. • Arogana dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganyo ga dintlha. • Bontsha diteginiki tse di susumetsang/ digelang. • Araba dipotso 	<p>Buisetsa/ go lebelela kitso (dirisa setlhangwa jaaka Athikele ya lokwalodikgang/ pegelo ya tshhekatsheko, tseleganyo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa • Popego • Tiriso ya puo <p>Dikgato tsa go buisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso – (Itseise setlhangwa) • Ka nako ya puiso – (Diponagalo tsa setlhangwa) • Tshosobanyo • Morago ga puiso – (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, thathoba) <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlhodisa matlho • Puisotsenelelo • Maikaelelo le setlhophisa se se totlhweng • Tlhagisa bokao le bokhutlo • Bontsha puo ya tshusumetso • Thotloetso ya tlhopho le tiogelo mo bokaong jwa setlhangwa. • Tsela e puo le dikgopolo di bontshang le go aga mesola le mekgwa • Seabe sa tiriso ya mefuta ya difonto le bogolo, ditlhogho le dinopolo mo bokaong. <p>Kwala Tekatlhaloganyo</p>	<p>Dithangwa tsa tirisano sk. Athikele ya lokwalodikgang, Pegelo ya dipatlisiso/tseleganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikaelelo, setlhophisa se se totlhweng, popego • Melawana ya ditemana • Makopanyi go kopanya • Dirisa metseletsele ya mefuta ya dipolelo, bolelele le dipopego • Setaele se se tlhomameng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothisa dipotso le go thagisa <p>Kwala pegelo ya tshhekatsheko/ tseleganyo</p>	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithleletsweng mo dibekeng tse di fetileng. Dira ka mafoko: Lediri le le tlhomameng le le le sa thomamang, Madiritota le madirimathaeadi, madirimatswa</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelo, popego ya polelo, pakajaanong le pakaphethi, polelo e sekamelang, lethakore le le lengwe, e gobeletang, e e lebelelang lethakore le le lengwe Bokao jwa mafoko: makaelagongwe, malatodi, bokaelong, bokao jo bo totlhweng ntlha, bokao jo bo ithametsweng go ya ka tiriso. Tiotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng.</p>	
LB	33-42				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	35-42			
RDR	39-54			
	<p>TEKANYESO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [MADUO 60]</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Tekathaloganyo ya puiso] (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo) (maduo 20) • [Sethangwaponi] (maduo 10) • Tsosobanyo (maduo 10) • [Dipopego tsa puo le melawana] (maduo 20) <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>			
9-10	<p>Go reetsa le go buja.</p> <p>Reetsa puo ka moperesidente/ mongwe yo o nang le tlhotlheletso mo setshabeng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka diponagalo tsa puo e e ipaakanyeditsweng • Supa le go thalosa tiriso ya puo • Supang le go buisana ka diponagalo tse di mo puong <p>Go tlotla ka kinane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlotla dikarolo tsa kang gape • Go abelana dikakanyo le dikgopolo le ba bangwe. • Simolola le go tsweletsa • mmuisano • Go amogana mmuisano. • Emela lethakore le o le tshegetsang • Rerisanang ka se le buwang • ka sona • Tlatsa mo go thaeleng o be o rofioetse sebu • Arogana dikakanyo le • maitemogelo le go bontsha go thaloganya dikgopolo 	<p>Go buisa/ Go lebelela tiro e e kwadilweng/ ditshwantsho pono tsa tekathaloganyo</p> <p>Sk: Puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophla le go buisana ka diponagalokgolo tsa sethangwa • Sekaseka tiriso ya puo • Tlhophla le go thalosa tiriso ya maikutlo ya puo • Sekaseka matseno le bokhutlo • Ipopele bokao le bokhutlo • Supa puo e e tsayang lethakore • Tlhotlheletso ya tlhopho le tiogelo ya bokao mo sethangweng • Ka mo puo le ditshwantsho di mekgwa. • Dirisa metselsetsele ya mefuta ya dipolelo, bolelele le 'dipopego • Setaele se se tlhomameng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Ikwaletse puo</p>	<p>Ikwaletse puo</p> <p>Maikaelelo, sethophla se se totiiweng le kagego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipopele bokao le bokhutlo • Supa puo e e tsayang lethakore • Tlhotlheletso ya tlhopho le tiogelo ya bokao mo sethangweng le • Ka mo puo le ditshwantsho di thagisang le go bopa botho le mekgwa. • Melawana ya ditemana • Makopanyi go kopanya • Dirisa metselsetsele ya mefuta ya dipolelo, bolelele le 'dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Ikwaletse puo</p>	<p>Tlaleletso ya Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainamatswa, nyenyefatso ya maina le megatlana</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipaka, dipolelelo, maele le diane, polelwana kalatthalosi le polelwana kalatthaodi</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, makwalwatshwana.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la tiogelo ya lefoko kgotsa kakanyo matshwao a puiso a dikhutshwafatso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa</p>

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOGOPO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10		<ul style="list-style-type: none"> • melaetsa le dithitokgang • lemorago le maitshetlego • kamano go baanelwa le thitokgang • maikutlo, kobiso ya bokhutlo • tseletso le kgakgamalo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlhatihoba</p> <p>Ditogamano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlodisa matho • Puisotsenelelo • Tshosobanyo • Maikaelelo le setlhopha se se totlhweng • Tlhagisa bokao le bokhutlo • Bontsha puo ya tshusumetso 		
LB	43-53			
TG	43-52			
RDR				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

DITIRWANA TSA TLHATLHOBHO TSWELEDI (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
<p>Ditiro tsa Go Reetsa le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsagodimo Ditirwana tsa Tekathaloganyo Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara. 	<p>Ditiro tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ka ditemana Dithangwa tsa tirisano Tlhamo Go kwala ka boithamedi 	<p>Ditiro tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso
MOPHATO 8 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBHO E ETLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 1			
<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 1 [TIRO YA MOLOMO] Go buisetsa godimo (madio 20) Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo 2 fa madio a tla bo a rekotiwa.</p>	<p>GO KWALA TLHAMO TIRO 2 Tlhamo Tlhaloso / kanelo/ maipolelo (madio 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo.</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGILO YA SETLHANGWA (madio 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekathaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (madio 20) Sethangwaponi (madio 10) Tsosobanyo (madio 10) Dipopego tsa puo le melawana (madio 20) <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>	

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja:</p> <p>Tekatthaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go reetsa • Tsbogelo ya go kwala <p>Go reetsa/ go lebelela nopolo go tswa mo pading.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruta diponagalo le melawana • Tlhophisa setaele, rejisetara le tlotlofoko. • Tsaya karolo • Dirisa ditegeniki tsa tshusumetso 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka Padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgothang, lemorago, maitshetlelo, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itse setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thitokgang le molaetsa <p>Ditogamaano tsa tekatthaloganyo ya puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikaelele le setlhophisa se se totlhweng. • Ilopele bokao • Neela dikakanyo tsa gago • Farolonyaga gareng ga ntlha le kakanyo • Bokao jo bo thamaletseng le jo bo sa tlhamalang. <p>Kwala tshosobanyo ya kgaolo e le nngwe.</p>	<p>Kwala tlhamo ya tlhaloso e ikamagantse le padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e nepagetseng • Thulaganyo ya diteng (mmapa wa dikakanyo) • Dikakanyokgolo le tse di tshagetsang • Melawana ya ditemana • Tatelano e rulaganeng ya ditemana go tetafatsa go tihaloganyesega • Makopanyi go bontsha tomagano • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothisa diphoso le go thagisa <p>Kwala tlhamo ya tlhaloso</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Matlhalosi a felo, nako le mokgwa, Matlhaodi palo, mmala, popego, marui, madiri, maitiri le makopanyi</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Thulaganyo e e napagetseng ya mafoko</p> <p>Mofuta wa dipotso, Phefotso, Kagego/ popego ya dipolelo, mediriso ya lediri</p> <p>Dipopego, maikutlo, lentsewe dipolelo tse di tshagetsang, sethogokwalo, polelo, dipaka, polelwana-kutu le tse di e tshagetsang, polelonolo le dipolelo-tswako.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>dikapuo, puo e e tlhamaletseng, bokaelo, metlae, makaelagongwe, malatodi.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dikhutshwafatso, letshwao la potso Letshwao la tsiboso, Khutlo, phegelwana</p>
LB	57-64			
TG	57-64			
RDR				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ Mmuisoano ka ga dintlha tsa loago ◊ Reetsa mmuisano ◊ Tsaya dintlha ◊ Puo le maaatla ◊ Segalo ◊ Maikutlo ◊ Matseno le bokhutlo ◊ Araba dipotso <p>Mmuisoano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dikarolo • Dibui di a refosana • Tlhalosa dintlhakemo le go fithelela tumalano • Tirisano e e nepagetseng ya puo, setaele le rejiseta • Tlhagisa 	<p>Sethangwa sa dikwalo jaaka tse di rekotilweng go tswa mo thelebisheneng/seyalomowa di ikaegile ka tsa loago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa • Tirisano ya puo • Popeno • Batsayakarolo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Karolo ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/morumo, moribo • Karolo ya ka fa ntle ya leboko, mela, mafoko, ditemana. • Mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Kwala mmuisano ka ga dintlha tsa loago</p> <p>Kagego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipolelo tsa matseno • Thulaganyo le nyalano ya dintlha • Tlhopho ya mafoko le tirisano ya matshwao a puiso • Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano. <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsetiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thhotlha diphoso le go thlagisa <p>Kwala mmuisano</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiri-mafeledi</p> <p>Dira ka dipolelo: Pakajaanong, pakapheti, polelo e e sekamelang lethakore le le lengwe, kagego ya dipolelo, kganetso, mofuta wa potso mokgwa wa go araba dipotso, puo-sebui le puo-pegelo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Bokao jo bo tlhamaletseng, le puo ya botshwantsi, makaelagongwe, malatodi, makwalotshwano, ditumatschwano</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto Mopeleto, melawana ya mopeleto</p> <p>Melawana ya mopeleto le tirisano</p>
LB	65-72			
TG	65-73			
RDR	39-54			
<p>Tlhatlhobo e tlhomamang Tiro 1: (Tiro ya Molomo) 20 maduo (Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 1 mme o feleletse mo kgweditharong ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa).</p>				

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja: Tekathaloganyo ya theetso (sethangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete sekao: diathikele tsa lekwalodikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsa go tihaloganyana/ tshedimosetso • Kwala dintlathutho • Araba dipotso <p>Dipuisano (di eteletswa pele ke morutabana):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa ntlhakemo ya mokwadi • Tiriso e e nepagetseng ya puo, setaele le rejiseta • Supa diponagalo tsa athikele ya makasine • Refosanang mmuisano 	<p>Sethangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete sekao: Athikele ya lekwalodikgang ya tekathaloganyo</p> <p>Diikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, farologanya, tlathlthoba) <p>Ditogamaano tsa go buisa tekathaloganyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maikaelelo le baanelwa ba ba totlhweng. • Ilopele bokao • Neela dikakanyo tsa gago • Farologanya gareng ga ntlha le kakanyo • Tsenya bokao mo tirisong • Sosobanya <p>(Dinaane)</p> <p>Poloto, polotwana (moemakgatlanong, tshimologo ya bothata, kgotlhang, setlhowa, thalogo ya bothata/mmoatlhoa, bokhutlo/tharabololo, ponelopele le dikgakologelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kgotlhang • baanelwa • boanedi • karolo ya moanedi • melaela le dithitokgang • lemorago le maitshetlego • kamaano go baanelwa le thitokgang • maikutlo, kobiso ya bokhutlo • tseletso le kgakgamalo 	<p>Kwala thadiso ya Athikele ya lekwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya sethangwa • Melawana ya ditemana • Kgelekiso, setaele le rejisetara • Baamogedi • Tsepamo mo setlhogong <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha dipphoso le go thagisa <p>Kwala thadiso</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Ditlhogo le megatlana, matlhalosi a felo le nako</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Popego ya polelo, mefuta ya dipolelo, dipaka, polelo, phefofatso, diane, thulaganyo e e lolameng ya mafoko, mediriso</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, makwalotshwano, madirimatswa</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Diakeronomi, dikhutshwafatso, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, khutlo, phegelwana</p>
LB	73-81			
TG	74-81			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
RDR	39-54			
	<p>Tlhatlhobo e e tlhomamang Tiro 4: Go kwala Dithangwa tsa tirisano (2 tse di khutshwane/ 1 se se leele) : (maduo 10) E kwalwe pele ga teko e e laolwang Teko ya Seetebosigo e e lekanyetswang kwa sekolong</p>			
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Dipuisano (di eteletsewe pele ke morutabana): Reetsa/lebelela papatso le go buisana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Lebelo • Tiriso ya puo ya maikutlo le e e tshotheletsang • Bogolo jwa fonto/mokwalotlanyo/mofuta wa mokwalo • Puo ya mmele • Ela tlhoko melawana ya AIDA <ul style="list-style-type: none"> ◊ Ela tlhoko ◊ Ngoka kgathhego ◊ E elesege ◊ E diragatse <p>Tekathaloganyo ya theetso: Papatso Papatso e tihagisiwang ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dikakanyokgolo le tsa tshagetso ka go kwala dintlhathuto • Abelana ka dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tshloganya mareo • Supa malepa a tshotlheletso/a go digela • Araba dipotso 	<p>Go buisetsa/go lebelela go tshloganya (sethangwa sa pono /mediamentsi jaaka papatso/ phousetara)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlodisa matlho • Puitsotsenelelo • Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko. • Puo e e tsosang maikutlo a a rileng • Tiriso ya ditshwantsho go gatelela tihagiso ya molatsa • Tiriso ya matshwao a puiso le fonto/ mokwalotlanya <p>Dikgato tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tihatlhoba) <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlodisa matlho • Puitsotsenelelo • Tshosobanyo • Ipopele bokao le bokhutlo. 	<p>Go kwala dithangwa tsa tirisano: Diphasalato/dipapatso/diphousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e maleba Sebopego • Maikaelelo • Diponagalo tsa sethangwa • Tiriso ya puo • Rejisetara • Tiriso ya ditshwantsho/mmala <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala dithangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tshotlha dipotso le go tshagisa <p>Kwala/Rala papatso/ phousetara</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng. Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto • Dikhutshwafatso, Matlhaodi, mathalosi, Diane le maele, tiriso ya puo e tshalosang, tiriso ya puo e e tsosang maikutlo <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya polelo: Maina, matlhaodi, maemedi, dithuananyi dipaka, polelonolo • Tlotlofoko mo tirisong <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadifeng</p>
LB	82-91			
TG	82-90			
RDR	1-21			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKO E LAOLWANG (TEKANYETSO YA SEETEBOSIGO E LEKANYEDIWANG KWA SEKOLONG) TSIBOGELO YA DITLHANGWA (60 MADUO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (20 maduo) • Potso 2: Setshwantsho pono (10 maduo) • Potso3: Tshosobanyo (10 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (20 maduo) 			
LB	92-96			
TG				
RDR				

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)				
Metselsetsele ya ditirwana tsa go Reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa go buisetsagodimo • Ditirwana tsa tekatthaloganyo ya go buisa <p>Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka dikwalo di le tharo tse di tlhaotsweng mo kgweditharong</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo <p>Go kwala ka boithamededi</p>	<p>Metselsetsele ya ditirwana tsa Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano</p>	
SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO 8 KGWEDITHARO 2: TSHOSOBANYO YA DITIRWANA TSE DI TLHOMAMENG				
TIRINO YA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1:	TIRO YA MOLOMO:	TIRO YA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4:	TIRO YA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5:	TIRO YA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6:
<ul style="list-style-type: none"> • Puietso-godimo (maduo 20) <p>Tiro e simolola mo kgweditharong 1 e tswelela mo kgweditharong 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Go kwala setlhangwa sa tirisano: (Tse 2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: maduo 10) <p>Se kwala pele ga Tekanyetso ya Seetebosigo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo <p>Go kwala ka boithamededi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete (maduo 20) • Potso 2: Setlhangwa-pono (maduo 10) • Potso 3: Tshosobanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa se e seng sa maitlhamelo/ se se nang le bonnete (maduo 20) • Potso 2: Setlhangwa-pono (maduo 10) • Potso 3: Tshosobanyo (maduo 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 20)

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa tshedimosetso • Reetsa thagisa ya tiriso ya puo, lebelo, thagisa ya lentswe • Reetsa neeletsano ya kgang • Tlotla kgang • Tlhopho kgang • Dira ipaakanyetso le dipatlisiso • Tlhopho setaele, rejisetara, le tlotlofoko <p>Puisetso-godimo e ipaakanyeditsweng ya dikgaolo tsa kgangkhutshwe</p> <p>Tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tebaganyo ya matlho 	<p>Sethangwa sa dikwalo jaaka kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa sethangwa sa dikwalo jaaka baanelwa, tiragatso, dipuisano poloto, kgotlhang lemorago, maitshelelo, moaned, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tihatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, puo ya botshwantshi, dikakanyo, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mafoko, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Tekatlhaloganyo ya puiso (Setlhangwa go tswa mo sethangweng sa dikwalo se se tilhaotsweng)</p> <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlovisa matlho le go bopa tshwantshokgopolo • Puiso ka tsenelelo • Go ipopela bokao • Bokao jwa mafoko • Ntlhakemo ya mokwadi • Ntliha le kakanyo • Bokao jo bo kaiwang 	<p>Kwala setlhangwa sa dikwalo: kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego e e nepagetseng • Maitlhommo • Dikakanyokgolo le tse di tshetsang • Tatelano e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, bolelele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntliha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Ithamele kgang ya gago o latela dikgato tsa go kwala</p> <p>Kgang ya maemo a kwa godimo e e phasaladitsweng/ e e kileng ya buisiwa mo phaposing</p>	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlileletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota le mainagotlhe, letlama ka metsetsetsele ya dipolelwana tsa madiri.</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipaka, dipolelo, Diane le maele, polelwana kalatihalosi le polelwana kalatihalodi</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, makwalwatshwana</p> <p>Mopeleto le matshwa a puiso:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo, matshwao a puiso a dikhutshwafatso.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	97-109			
TG	99-110			

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOUO LE MELAWANA YA TIRISO
RDR	<p>1-21</p> <p>Ditogamaano tsa go reetsa le go bua Reetsa le go tsaya karolo mo dipuisanong tsa porojeje Ditlhogo-puisanelo tse di thalosiwang mo phaposising.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reetsa morutabana gore patlisiso e e siameng e e maleba le mmopo le setlhogo se se neetsweng e dirwa jang. Reeletsa go tsaya dintlha le tshedimosetso ka ga porojeje. a) Ranola porojeje b) Tlhama dipotso di le 8-10 go thusa go tswaledisa porojeje <p>Mokgwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditaelo Dikgato tse di farologaneng tsa porojeje Botsa le go araba dipotso Abelana dikakanyo le ditshitsinyo mme o thophe tse di maleba 	<p>Sethangwa sa dikwalo jaaka terama/ motshameko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponakgolo tsa sethangwa sa dikwalo jaaka baanelwa, tiragatso, dipuisano poloto, kgotlhang lemorago, maishetlelo, moaned, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsize sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) Thitokgang le molaetsa <p>Buisa tshedimosetso o ikaegile ka mmopo/dikwalo le setlhogo se se thophilweng</p> <p>Tlhopha tshedimosetso e e maleba le porojeje</p> <p>Ditogamaano tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola Go tseleganya Go tlodisa matlho Puiso ka tselelelo go batla Ipopele bokao Bokao jwa mafoko a mašwa/ dikapolele Ntlhakemo ya mokwadi Ntla le kakanyo Tiragatso ya bokao <p>Go buisetsa go thaloganyana le ditogamaano tsa puiso: Ditlhaga tsa pono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o batle dintlha tsa botlhokwa Tlodisa matlho o ipopele setshwantsho Dira ponelopele Batla bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tiwaelegang Thadisa se o se buisitseng go ikokeletsa go thaloganyana 	<p>Dirisa mefuta e e farologaneng ya dithalo go rulaganaya patlisiso ya porojeje.</p> <p>Ditlhogo tse di farologaneng di thoka mefuta e e farologaneng ya dithusathuto</p> <p>Tlhopha le go tlhama mathomeso/ foreimi e e maleba go tshegetsa dikuno tse di tla thagisiwang.</p> <p>Tsepama mo dikgatong</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha tshedimosetso e e maleba Ikwalele ka mafoko a gago Tlhopha le go tlhama mathomeso/ foreimi e e maleba go tshegetsa dikuno tse di tla thagisiwang Dirisa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso tse di maleba Sethangwa sengwe le sengwe se tla dirisa puo e e maleba le porojeje e e thophilweng project <p>Tlhama lethomeso/ foreimi e e maleba go kwalela porojeje</p>	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mafoko a mašwa le dikapolele tse di thokegang mo dithogong tse di farologaneng.</p> <p>Dira ka dipolele:</p> <p>Puo, dipaka, mefuta ya dipolele.</p> <p>Mefuta ya ditemana, dikarolo tsa puo</p> <p>Bokao jwa mafoko</p> <p>Bokao jo bo thamaletsweng le jwa botshwantshi, jo bo thamaletsweng le jo bo sa thamalalang, puo ya botlhokwa ya semmuso le puo e e maleba le sethangwa.</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong jo bo maleba le setlhagwa se se thagisiwang.</p>
3-4				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4		<ul style="list-style-type: none"> Go amega ga bokao mo ditlogelong le ditlhopho Kamego ya puo ya botshwantshi. Thotloetso ya didiriswa tsa pono Tlhagiso ya tshedimosetso e e tlhophilweng mo ditshwantshong tse di rulagantsweng, letlhomeso kgotsa setshwantsho-thalo sa tshedimosetso <p>Tlhomama mo setlhogong se tlhophilweng Rulaganya tshedimosetso e e tla dirisiwang mo go kwaleng dikarolo tsa porojeke</p>		
LB	110-118			
TG	111-119			
RDR	1-21 39-54			
TEKANYETSO E E TLHOMAMANG TIRO 6: GO KWALA POROJEKE – Kgato 1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (madiuo 20)				
5-6	<p>Kwala – Porojeke ka ga diikwalo Dipuisano (di eteletswa pele ke morutabana) Dipatlisiso di ikaegile ka Porojeke ka ga diikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ Mekgwa/ dikgato ◇ Maitlhommo ◇ Itlhagiso ◇ Ditaelo le ditsholofelo 	<p>Buisetsa tshedimosetso Tlhagiso ya ditlhago tse di farologaneng tsa Porojeke</p> <p>Dintlha sk. Tlhagiso ya Powerpoint, mmimo wa rap/rokò, thadiso, ji.</p> <p>Diponagalokgolo jaaka baanelwa, tiragatso, dipuisano, poloto, kgotlhag, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</p> <p>Poeletso, ikgakololo ya mefuta ya diikwalo le ditlhagwa (tse di buisitsweng/ tse di sa buisitswang) tse barutwana ba di buisitseng ka (kgweditharo 1 le 2)</p>	<p>Go kwala go ikaegile ka diikwalo tse di tshaotsweng/ ditlhago tsa Porojeke</p> <p>Kwalo ya Porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego e e lolameng le diponagalo Rulaganya diteng (Mmapa wa dikakanyo) Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang Melawana ya ditemana Tatelano e lolameng ya ditemana Makopanyi go golaganya ditemana Dirisa dipolelo tse di farologaneng, boleele le popego 	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe, letlama ka metseselele ya dipolelwana tsa madiri.</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipaka, dipolelo, diane le maele polelwana kalatihalosi le polelwana kakatlahodi Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, makwalwatshwana</p>

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUIISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6		<p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlathobha) • Thitokgang le molaetsa <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlodisa matlho le go bopa tshwantshokgopolo • Puiso ka tsenelele • Go ipopela bokao • Bokao jwa mafoko • Ntlhakemo ya mokwadi • Ntlha le kakanyo • Bokao jo bo kaiwang 	<p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le tlhagiso 	<p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo, matshwao a puiso a dikhutshwafatso. Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadifeng.</p>
LB	119-128			
TG	120-130			
RDR	1-21 39-54			
<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 6 – TIRO YA BOITLHAMEDI YA GO KWALA POROJEKE</p> <p>Kgato 2: Go Kwala (Barutwana ba ikwalela Porojeke) - madio 30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro/ Go kwala sethangwa sa ntlha sa Porojeke • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso • Go tlhagisa 				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>Tiro Molomo: Tlhagiso ya Porojeke ka molomo</p> <p>Tlhagiso e tlaa ikaega ka maemo le bokaelele jwa sekolo</p> <p>Ditogamano go Reetsa le go bua Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. Tiriso ya puo e e digelang/e e tsoasang maikutlo a a rileng/e e tlhotlheletsang Dirisa dikaedi Tsepamo mo melawaneng Puo ya mmele e e maleba Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng. Maitlomo, setlhophha se se tobilwieng le tiriso 	<p>Ithute dirubiriki tse di maleba le porojeke le go tihaloganya ditlhokego tsa tekanyetso.</p> <p>Go buisa le go lebelela</p> <p>Tekathaloganyo</p> <p>(Dithangwapano le tse di kwaiwang)</p> <p>Ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola o batle dintlha tsa bothokwa Tlodisa matlho o ipopele setshwantsho Dira ponelopele Batla bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tiwaelegang. Ntlhagolo le tse di e tshhegetsang Tlhotlheletso ya bokao jo bo tihophilwieng le jo bo tlogetsweng tsa sethangwa. Seabe sa tlhotlheletso ya puo ya botshwantshi mo sethangweng. Maikutlo a mokwadi le ditshwetso <p>Tshosobanyo ya sethangwa</p> <p>Kwala dintlha dingwe tsa bothokwa tse di tla thusang barutwana le morutabana go tlhagisa porojeke mo phaposing</p>	<p>Sethangwa sa tirisano: Tshosobanyo / tihagiso ya dintlha ya karolo ya porojeke.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa sebopego le setaele. Maikaelele le baamogedi mo bokaelong Tlhopho ya mafoko, ditlhaloso ka botlalo. A ke arabile potso. Boleele, popego le mofuta ya dipolele. Dirisa makopanyi go netefatsa nyalano. <p>Tsepamisa mogopolo mo go tlhagiseng mmopo/lokwalo lo amanang le sethogo se se tihophilwieng</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Jaaka a tlhokagala go ya ka sethogo se se tlhophetsweng porojeke.</p> <p>Dira ka dipolele:</p> <p>Jaaka a tlhokagala go ya ka sethogo se se tlhophetsweng porojeke.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Jaaka a tlhokagala go ya ka sethogo se se tlhophetsweng porojeke.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	129-141			
TG	131-141			
RDR	22-38			
9-10	<p>Dipuisano tsa setlhophha ka ditlhagwa tsa pono/kutlopono/ mmediantsi</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso (medumo ka go reetsa di leriki tsa mmimo/ nopolo go tswa konsarateng ya mmimo)</p>	<p>Buisa sethangwa sa bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego se se maleba Maikaelele Dintlhagolo le tse di di tshhegetsang Tatelano e e maleba ya dipolele 	<p>Kwala bukatsatsi o dirisa ditlhagwapano/mediamentsi le didiriswa tsa kutlo</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego e e nepagetseng Maitlomo Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Bongwe le bontsi, mainakgopolo, mainagoboka, mainatswako, bong, nyenyefatso</p>

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGOPOUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<ul style="list-style-type: none"> Tlhopha dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang ka go kwala dinthathuto Arogana dikakanyo le maitamogelo mme o bontshe go thaloganya mareo. Bontsha ditegeniki tsa tshusumetso moo go thokegang Araba dipotso <p>Tlhagiso sethogo se se tlhophetsweng porojeke ka molomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya puo Rejisetera Segalo Tiriso ya dikarolo tsa mmele. Matseno le bokhutlo. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le kagego tse di siameng. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itse setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tihatlhoba) <p>Buisa bukatsatsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tatelano e e lolameng ya dipolelo Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala pina/ bukatsatsi</p>	<p>Dira ka mafoko: Puosebui, puopegelo, mefuta ya dipotso, ntlha le kakanyo, kagego ya polelo, dipolelo, bokaopedi, lentsewe, lediriletswa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, phefofatso, makwalotshwano, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso Matshwao a nopollo, dipaterone tsa mopeleto Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	142-153			
TG	142-149			
RDR				
<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO (MADUO: 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Leboko (Ke pateletshego) (maduo 10) Terama / Padi (maduo 10) Dikgangkhutshwe / Dikinane (maduo 10) 				

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelang)			
<p>Ditirwana tsa Go reetsa le go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa Go reetsa le go bua tse di amanang le Go kwala Porojeke mo kgweditharong ya 3 Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di amanang le teko ya dikwalo mo kgweditharong ya 3 	<p>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tsenyeletsa Go kwala Porojeke mo kgweditharong ya 3 <p>Ditirwana tsa Dikwalo di le tharo tse di maleba le mebopo/mefuta-kwalo e le meraro e farologaneng mo semesetareng</p>	<p>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Boithamedij jwa Go kwala Porojeke Teko ya Dikwalo tse di lekanyediwang mo kgweditharong 	<p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le melawana ya Tiriso</p> <p>Ditirwana tse di farologaneng tsa tsa Dipopego tsa Puo le melawana ya Tiriso</p>
SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO 8: KGWEDITHARO YA 3 -TSHOSOBANYO YA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG			
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 6: BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> Patliso & kwala Porojeke (mادuo 20 + 30 = 50) 	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 7 BOITLHAMEDI JWA GO KWALA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (mادuo 20) <p>(Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharong 3 mme o e feleletse mo kgweditharong ya 4 fa mادuo a tla bo a rekotiwa)</p>	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO (mادuo 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Leboko (Ke pateletso) (mادuo 10) Terama / Padi (mادuo10) Dikgangkhutshwe /Dinaane (mادuo 10) 	

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso Reetsa ditaelo/ dikaelo Ikatisa mo dikgatong tsa go reetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya dintlhathuto • Araba dipotso <p>Mefuta e e farologaneng ya thaeletsano ya molomo</p> <p>sk. Tlhagiso ya dikgang tse di sa ipaakanyedihwang/ puo</p> <p>Go neela ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa sethangwa • Puo le melawana • Tiriso ya Puo ya mmele 	<p>Buisa sethangwa sa tshedimosetso ka ditshwantshopono</p> <p>sk. Mmapa, matshwaonaga, dikerafo, kerafiki ya tshedimosetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Tiriso ya puo • Diponagalo <p>Bopa le go thaloganyana tshedimosetso</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsize sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Go buisa/ go lebelela diponagalo tsa sethangwapono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlovisa matlho • Puiso ka tsenelelo • Ilopele bokao <p>Buisa Kgangkhutshwe Diponagalo tsa sethangwa sa dikwalao: Sekao, baanelwa, boanedi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moaned, thitokgang</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsize sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathoba) <p>Baakanyetsa barutwana go sosobanya kgang /karolo /kgaolo</p>	<p>Sethangwa sa tirisano: Dikaelo/ ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Thulaganyo ya diteng (mmapa wa dikakanyo) • Tatelano ya dintlha/dikgato ka tshwanelo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Melawana ya ditemana • Tadelano e e rulaganeng ya ditemana go tetafatsa go thaloganyesega • Netefatsa momagano/nyalano ya dintlha/diteng • Dirisa makopanyi go bontsha tomagano • Dirisa puo sentle <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhagwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothlha diphoso le go thagisa <p>Kwala sethangwa sa ditaelo</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhaodi: Dikgato tsa tshwantshanyo tsa matlhaodi, mainagothe, mainatota, makopanyi.</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelo tsa dithogo, polelo, dipaka, dipolelokgolo tsa tshagetso. Dipolelonolo le dipolelotswako.</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokaelong, puo mo bokaelong</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipatrone tsa mopeleto, Khutlo, phegelwana</p>
LB	129-141			
TG	131-141			
RDR	22-38			


BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>3-4</p>	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go buja. Reeletsa le go buisana mo dipuisanong tsa makgotlana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le tiriso ya ditemosi Tiriso ya puo e e thotholetsang, e e tsosang maikutlo le e raelang. Tiriso ya dikarata tse di gakololang Tsepama mo melawaneng ya tiriso ya puo ya mmele Matseno a a gogelang le bokhutlo jo bo garelang Tshimologo le bokhutlo tse di utlwalang Maitlhommo, setlhopho se se totlwieng le bokaelo <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgang le athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> Diriso segalo, lebelo le kutlwalo ya lentsewe Thokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e edileng Tiriso ya puo e e maleba ya dikarolo tsa mmele 	<p>Go buisa/go lebelelela tshedimosetso (Dirisa ditlhangwa di tshwana le diathikele tsa makwalo dikgang/diathikele tsa dimakasine/ dipuo tse di kwadilwieng)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dikakanyokgolo Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso Go dira ponelopele Dintlha le dikakanyo Ntlhakemo ya mokwadi Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tiwaelegang Puo e e tlhomameng/e e sa tlhomamang Bokao jo bo tlhamaletseng/jo bo akangwang Dikapuo <p>Buisa terama Dintlha tse di latelang di ka oketsa go thloganya setlhangwa mo barutwaneng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Poloto, polotwana (moemakgathanong, tshimologo ya bothata, kgotlhang, sethowa, thaologo ya bothata/mmoatlhoa, bokhutlo/tharabololo, ponelopele and dikgakologelo) kgotlhang baanelwa boanedi karolo ya moaned maikutlo a mokwadi melaetsa le dithitokgang lemorago le maitshetlego kamano go baanelwa le thitokgang maikutlo, kobiso ya bokhutlo dikaelo tsa seralo kgolagano gareng ga mmuisano, mmuaesi, puisoosi le tiragatso Kobiso mo terameng molanako 	<p>Setlhangwa se se seleele/ se sekhutshwane: Athikele ya lekwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego le setaele Babuisi/baamogedi ba ba totlwieng le maitlhommo le tiriso Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo. Tiriso ya puo e e thotholetsang/ e e tsosang maikutlo le e raelang. Tiriso ya fonto mo dikarateng tse di gakololang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go thothlha diphoso le go thagisa <p>Kwala athikele ya lekwalodikgang</p>	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitliletsweng mo dibekeng tse di fetileng. Dira ka mafoko: Mainakgopolo, Mainakongwa, matlama, Matlhaodi: Dikgato tsa tshwantshanyo tsa matlhaodi.</p> <p>Dira ka dipolelo: Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e thalolang, puo e e thotholetsang le puo e tsolosang maikutlo a riling, e e tsayang lethakore le ya kgatelelo, e e sekamelang mo lethakoreng le le lengwe, dipotso tse di sa batleng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Matshwao a nopollo (ditsejwana), letshwao la tsiboso, phegelwana, Khutlo, letshwao la potso, tiogelo ya lefoko kgotsa kakanyo. Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
<p>LB</p>	<p>163-173</p>			

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	164-172			
RDR				
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7 (PAMPIRI 3) Tlhagiso ka Molomo ya Porojeke (maduo 20) (Barutabana ba simolole ka tekanyetso e, ka kgweditharo 3, go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe fa kgweditharo e fela)</p>				
5-6	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua. Tiro ya Molomo: Go tlatsa dipotsotso/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethogo sa patlisiso • Rulaganya didiriswa go neelana ka dikao. • Tlhopha le go neelana ka tlotlofoko e e nepagaetseng, puo le melawana. • Rulaganya matseno a a nonofileng le bokhutlo. <p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota dintlhakgolo le tsa tshagetso ka go tsaya dintlhanathuto. • Aroganya dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganyana mareo. • Tlhopha ditegeniki tse di susumetsang/ tiriso ya puo e e digelang • Araba dipotso 	<p>Buisa dipotsotso/ foromo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa pegelo • Popego • Tiriso ya puo <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tihatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, puo ya botshwantshi, dikakanyo, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mafoko, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto). • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano jaaka go tlatsa dipotsotso/kgotsa diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitlhommo Babuisi/baamogedi ba totlhweng le kagego • Melawana ya ditemana • Makopanyi go golaganya • Dirisa metseletsele ya mofuta ya dipolelo, boleele le kagego • Setaele se se tihomameng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa. <p>Tlatsa dipotsotso/ foromo</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithleletsweng mo dibekeng tse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko: Madiritota le madirimatilhaedi, madirimathusi</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelo, popego ya polelo, pakajaanong le pakaphethi, polelo e e sekamelang lelhakore le le lengwe, e e gobeletang, e e lebelelang lethakore le le lengwe</p> <p>Bokao jwa mafoko: Malatodi, makaelagongwe, bokaelo, bokao jo bo totlhweng nthla, bokao jo bo ithametsweng go ya ka tiriso Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	174-184			
TG	173-182			
RDR				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>Tlhatlho e e tlhomameng Tiro 9: Go kwala (Pampiri 3) Ditlhangwa tsa tirisano: (madio 10) (Tse pedi tse dikhutshwane kgotso se le sengwe se se leele) Se kwalwe pele ga teko e lekanyeditsweng kwa sekolong Pele ga teko ya Bofelo Jwa Ngwaga</p>				
7-8	<p>Paakanyetso ya Tekanyetso Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisano • Motlotlo • Dipuisano tsa makgotlana • Puo e e ipaakanyeditsweng/ e sa ipaakanyediwang <p>Go reetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya theetso 	<p>Paakanyetso ya Tekanyetso Go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekatlhaloganyo ya puiso • Tshosobanyo • Setshwantsshopono • Leboko • Kgangkhutshwe • Terama 	<p>Paakanyetso ya Tekanyetso Go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhamo • Setlhangwa se se leele sa tirisano • Setlhangwa se se khutshwane sa tirisano 	<p>Go dira ka mafoko: Poeletso Go dira ka dipolelo: Poeletso Bokao jwa mafoko: Poeletso Matshwaopuiso le mopeleto Poeletso</p>
LB	185-192			
TG	183-189			
RDR				
9-10	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 10 TSIBIGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60) -Pampiri 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso/ e sa buisiweng (madio 20) • Potso 2: Setshwantsshopono (madio 10) • Potso3: Tshosobanyo (madio 10) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (madio 20) 			
LB	192-197			
TG	190-195			
RDR				

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG			
<p>Go reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Metselsetsele ya ditirwana tsa go Reetsa le go Bua 	<p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsagodimo Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya go buisa <p>Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka dikwalo di le tharo tse di tshaotsweng mo kgweditharong</p>	<p>Ditirwana Go kwala le Go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Ditemana Ditlhagangwa tsa tirisano Tlhamo Go kwala ka boithhamedi 	<p>Metselsetsele ya ditirwana tsa Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano</p>
MOPHATO 8 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4			
<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya porojeke ka molomo (maduo 20) <p>(Barutabana ba simolole ka tekanyetso e, ka kgweditharo 3, go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe ka kgweditharo 4)</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9 GO KWALA (Pampiri 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhagangwa tsa tirisano (maduo 10) <p>E kwalwe pele ga Tlhatlhofo ya Bofelo jwa ngwaga</p>	<p>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 10 Pampiri 2 TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso/ e sa buisiweng (maduo 20) Potso 2: Setlhagangwano (maduo 10) Potso 3: Tshosobanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano (maduo 20) 	
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG			
MO GARE GA NGWAGA	MO BOFELONG JWA NGWAGA		
TEKANYETSO KWA SEKOLONG/ SBA	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA		
<p>Ditirwana di le 7 tsa Tekanyetso e e tlhomameng</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiro ya molomo e 1 (Puisetso-godimo go ralala semesetara 1 • Ditirwana tsa go kwala tse 3 Tirwana ya go tsibogela setlhagangwa e 1 Teko ya Seetebosigo e lekanyediwang kwa sekolong e le 1 • Tirwana ya Dikwalo e le 1 	<p>GO KWALWA GA DITLHATLHOBO Pampiri 2: Tsibogelo ya ditlhagangwa Pampiri 3: Go kwala ditlhagangwa tsa tirisano</p>		<p>DITIRWANA TSA TIRO YA MOLOMO Pampiri 1: Tlhagiso ya Porojeke ya molomo (Semesetara 2)</p>



9

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	TEKANYETSO YA MOTHEO LE TLWAETSO (TSE DI RULANTSWENG MO SEKOLONG) DI DIRAGADIWE KA MATSATSI A MARARO A KGWEDITHARO YA NTLHA, MO BEKENG YA NTLHA. – LETSATSI 1 GO YA GO 3. TSHEDIMOSETSO E, E DIRISITSWA GO BONA GORE KE ENG SE SE TSHWANETSENG GO DIRWA GO TSWALELA MEKHINO E E ITEMOGELWANG LE GO TSWELETSA DITIRWANA TSA GO RUTA LE GO ITHUTA			
1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipuisano tsa makgotlana/ Sethlopha Reetsa/lebelela papatso le go buisana Segalo Lebelo Tiriso ya puo ya maikutlo le e e tlhotlheletsang Bogolo jwa fonto/mokwalotlanyo/ Mofuta wa mokwalo Ditshwantsho Puo ya mmele 	<p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya Setlhangwa sa pono: jaaka</p> <ul style="list-style-type: none"> papatso/ phousetara Dikgato tsa puiso Pele ga puiso (sekaseka mokwalo, ditshwantsho) Ka nako ya puiso (sekaseka diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) Ditogamaano tsa go buisa Okola Tlodisa matlho Puisotsenelelo Ipopele bokao (baanelwa/ badiragatsi, maitshetlelo, molaetsa) Bopa bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko Puo e e tsosang maikutlo a a rileng Tiriso ya matshwao a puiso le fonto/mokwalotlanyo 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano:</p> <p>Papatso/phousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego e e nepagetseng Maitlhomomo Sethlopha se se totlhweng Diponagalo tsa setlhangwa Tiriso ya ditshwantsho, bogolo le bonnye jwa fonto Tiriso y apuo, rejisetara, puo e e tlhotlheletsang, puo ya boikakanyetsi, tshwantshanyo, tlhopho ya mafoko, tlhaloso ka botlalo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala papatso/phousetara</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelletseng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta ya maina, ditlhopha tsa maina/ ditllogo tsa maina Mopeleto le dipaterone tsa mopeleto Dikhutshwafatso <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya polelo Maina Matlhaodi <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	1-12			
TG	1-8			
RDR				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Go reetsa le go Bua Go reetsa sethangwa se se buisiwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho le go tshwaela ka: Tiriso ya lentsewe Tiriso ya segalo le lebelo Matshwao a puiso mo puisong Puio le tswalelo <p>Puisetsogodimo e Ipaakanyeditsweng (Kgangkhutshwe/ Padi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa dikgono tse di maleba tsa go bua jaaka segalo, modumo, lebelo, thagiso ya lentsewe, kapodiso ya mafoko le matshwao a puiso, go buisa ka thelelo <p>Tlotla kgangkhutshwe gape jaaka e ntse kgotsa nopollo go tswa mo pading</p>	<p>Buisa sethangwa jaaka kgangkhutshwe/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa bothokwa jaaka baanelwa/badiragatsi, poloto, boanedi, kgotihang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itseise sethangwa/ dira ponelo pele ya ditiragalo) -Lemorago/maitshetlego -Kokoanya dintlha ka ga setlhogo -Kokoanya dintlha ka ga thitokgang Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathlhuba) <p>LE</p> <p>Go buisa le go lebelela sethangwapono kgotsa sethangwa sa mediamaentsi: khathunu/ khomiki Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola Tlodisa matho Puiso tsebelelo Puo ya mmele le matsogo Ipopole bokao (baanelwa/ badiragatsi, maitshetlego, molaetsa) Bopa bokao jwa mafoko a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo khathunung) Tlhaloso ya mafoko Ponelopele 	<p>Kwala tlhamo ya: Kanelo/ tlhaloso/ maitlhomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopho ya mafoko Setaele sa mong sa go kwala Tlhaloso ka botlalo Segalo Tiriso ya dintlhakgolo tse di di tshgetsang Tiriso ya lethomeso go thusa momagano ya dintlha Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhagangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thotha diphoso le go thagisa <p>Kwala tlhamo o sala morago dikgato le mokgwa wa go kwala</p>	<p>Tlalelto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitilheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Nyenyefatso ya maina le megatlana</p> <ul style="list-style-type: none"> Mopeleto, dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwafatso, diakeronime, kutu, tlhogo, popego ya maina, mogatlana, polelotswako le polelonolo <p>Dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maemedi, matshwao a puiso, dipaka, puosebui le puopegelo, kagego ya polelo, dithuanyi, tira le tinwa <p>Tiriso e tsebeleletsweng ya puo:</p> <p>Maele le diane; phefotatso</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	13-27			
TG	9-18			
RDR	1-42 43-93 110-142			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>TEKANYETSO/TIRO E TLHOMAMENG: TIRO 1 TIRO YA MOLOMO PUISSETOGODIMO (Maduo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barutabana ba simolola tiro e ka kgweditharo ya ntlha mme ba e feleletsa ka kgweditharo ya bobedi fa maduo a rekotiwa 	<p>Ditogamaano tsa Go Reetsa le go Buisa</p> <p>Reetsa pegelo ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Diponagalo • Tiriso ya puo • Kgetekiso/segalo • Rejisetara • Matseno le bokhutlo <p>Tlhagiso ya pegelo ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo • Rejisetara • Kgetekiso/segalo • Tiriso ya puo ya mmele • Matseno, mmele le bokhutlo 	<p>Buisa pegelo ya lokwalodikgang/ athikele ya makasine</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, thathobha) <p>Go buisetsa go tlhaloganya</p> <p>Tekatlhaloganyo</p> <p>(pegelo ya lokwalodikgang)</p> <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola • Tlodisa matlho • Puiso tsenelelo • Puo ya mmele le matsogo • Ipopole bokao (baanelwa/ badiragatsi, maitshetlego, lemorago, molaetsa) • Bopa bokao jwa mafoko a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo pegelong) • Puo e e tsosang maikutlo • Araba dipotso <p>LE</p> <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa botlhokwa tsa poko • Kagego ya ka fa gare ya leboko (dikapuo, tshwantshanyo, morumo, morethetho) • Thitokgang le molaetsa • Diponagalo tsa kwa ntle tsa leboko (mela, mafoko, ditemanatheto, mokwalotlanyo, dikapuo, mediriso) 	<p>Dithangwa tsa Tirisano: Pegelo ya makasine/ boloko</p> <p>Diponagalo tsa tirwana le mofuta wa setlhangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego, setaele, nthakemo ya mokwadi • Maitlhommo, setlhophha se se totliweng le bokaelo • Tlhophho ya mafoko • Kagego ya polelo, boleele le mofuta ya dipolelo. • Melawana ya ditemana, tirisopuo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothlha diphoso le go thagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago, go kwala pegelo ya makasine/ boloko.</p>	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mediriso: -go, keletso, taelo, kgonego, keletso, pego, tlwaelo</p> <p>Dira ka dipolelo</p> <p>Dipolelonolo, dipolelopate, dipolelotswako; tira le tirwa, dipaka.</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane le maele</p> <p>Bokao jo bo thamaletseng</p> <p>Bokao jwa botshwantshi</p> <p>Poletsomodumo (Ditumanosi)</p> <p>Mothofatso</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, matshwao a nopolo, lenalana</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
<p>LB</p>	<p>28-44</p>			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	19-28			
RDR	1-42 94-109			
TEKANYETSO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO: • Tlhamo ya Tlhaloso, kanelo le maitlhamo (Maduo: 40) (Mo tsamaong ya kgweditharo.)				
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso (mmuisano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa mmuisano • Kwala dintlathutho • Puo le maatia • Segalo • Maikutlo • Matseno le bokhutlo • Araba dipotso <p>Tiroyamolomo:</p> <p>Puo e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha setlhogi se se maleba • Rulaganya tshedimosetso gore e lomagane • Supa tlotlofoko le dipopego tsa puo tse di nepagetseng • Matseno le bokhutlo tse di maleba <p>Dirisa didiriswa tsa pono, kutlopono fa go kgonagala</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka: padi/kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa bothokwa tsa setlhangwa sa dikwalo: Jaaka baanelwa/badiragatsi, tiro/tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moaned, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Kwala tshosobanyo ya kgangkhutshwe/ nopolo ya padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego se se maleba • Ela tlhoko babuisi ba setlhangwa, maitlhamo le bokaelo • Ela tlhoko tlhopho ya mafoko • Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshetsang • Dirisa puo le rejisetara sentle • Dipolelo di thomagane le go lomagane sentle • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko 	<p>Kwala lekwalo-ikitsiso le lekwalo-phelegetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithokego tsa kagego, setaele • Baamogedi ba ba tobiweng, maitlhamo le tiriso • Tlhopho ya mafoko, puo ya papiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae? • Popego ya polelo, boleele le mefuta ya tsona • Tlhopho ya dikarolwana tsa pono le tsa bothlhami <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsetiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha diphoso le go thagisa <p>Kwala lekwalo-phelegetso/lekwalo la kopo le lokwaloikitsiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dipolelo tse di farologanang ka mefuta, boleele le popego <p>Tsepamisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ipaakanyetso-tiro • Kwala setlhangwa sa ntlha • Boeletsa se o se kwadileng • Tseleganya tlhotlha diphoso o bo o thagise 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelletseng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Madiritota, madirimatlaedi, mafeledi, mafetedi, madimatswa</p> <p>Dira ka polelo: Polelwanakutu le polelwanakalaina</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto; akeronimi Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8		<ul style="list-style-type: none"> Popego e e ka fa gare ya leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Thulaganyo mofuta, setaele le ditebego Bokao jwa botshwantshi Maikutlo/moono Thitokgang/morero le molaetsa 		
LB	45-58			
TG	29-35			
RDR	1-42 94-109			
9-10	<p>Ditogamaano tsa go reetsa le go bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go reetsa puisano ya mogala kgotsa lefelo la teleto ya megala fa gare ga morekisi le moreki Segalo Tiriso ya puo Rejisetara Dipopego tsa puo Barutwana ba tlotla ka motlotlo o ba ntseng ba o reeditse <p>Puisetso godimo e e ipaakanyeditseweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa dikgono tse di maleba tsa go bua jaaka: segalo, modumo, lebelo, kapodiso le thelelo. Barutwana ba ithlophela sethangwa mme ba se buise mo phaposing 	<p>Buisa konteraka magareng ga morekisi le moreki</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopego Tiriso ya puo Puo ya Konteraka Bothokwa jwa tshaeno Tseraganyo mo mabakeng a dikgotlhano. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, tshwantshanya, bapisa, thatlhoba) <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola Tlodisa matlho Puiso tse nelele Puo ya mmele le matsogo Ipopele bokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa) 	<p>Sethangwa sa tirisano: Lenaane-tema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa sebopego se se maleba Dira lethomeso go rulaganya dipolelo tse di lomaganeng. Ela thoko tiriso ya lentsewe le setaele Tiriso ya segalo Dintlhakgolo le tse di di tshageditseng Tiriso ya puo Rejisetara Thulaganyo e e lolameng ya dipolelo. Tiriso ya makopanyi go netefatsa momagano ya dipolelo Dirisa mofuta, bolelele le dipopego tse di farologaneng tsa dipolelo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro 	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Makopanyi, matlama, masupi, marui</p> <p>Dira ka polelo: Dipaka – jaanong, pheti, pheto, tlang, tsweledi</p> <p>Popego ya polelo, mofuta ya dipolelo, mofuta ya dipotso, tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto, dikhutshwatso, ditlhakaina, di akoronimi, tshwaraganyo ya mafoko dikutu tsa mafoko, tlogelo, mainatswako</p> <p>Tlotofoko mo bokaelong: Tirisopuo ya dikonteraka le dikwalo tsa semmus</p>

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 1

BEKE	GO REETSJA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
9-10	<ul style="list-style-type: none"> Bopa bokao jwa mafoko a a sa tswaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo khathunung) Tlhaloso ya mafoko Ntliha le kakanyo Bokao jo bo tlhamaletseng jwa mafoko <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko Popego e e ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Thulaganyo mofuta, setaele le ditebego Bokao jwa botshwantshi Maikutlo/moono <p>Thitokgang/morero le molaetsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bopa bokao jwa mafoko a a sa tswaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko (mo khathunung) Tlhaloso ya mafoko Ntliha le kakanyo Bokao jo bo tlhamaletseng jwa mafoko <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko Popego e e ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Thulaganyo mofuta, setaele le ditebego Bokao jwa botshwantshi Maikutlo/moono <p>Thitokgang/morero le molaetsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala kitsiso, lenaneteima le metsotso o latela molebo wa dikgato tsa go kwala</p>	
LB	59-74			
TG				
RDR				

DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelelang)			
<p>Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditirwana tsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsa godimo Ditirwana tsa Tekathaloganyo Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara 	<p>Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ka ditemana Dithangwa tsa tirisano Tlhamo Go kwala ka boitlhamedi 	<p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <p>Metselsetsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p>
MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBOTSWELEDI E TLHOMAMENG : KGWEDITHARO YA 1			
<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 1</p> <p>TIRO YA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go buisetsa godimo (Maduo 20) <p>Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa</p>	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 2</p> <p>GO KWALA TLHAMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhamo <p>Tlhaloso / kanelo/ maitlhamo (Maduo 40)</p> <p>E kwalwe mo tsaamaong ya kgweditharo</p>	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso ya dikwalo /e e seng ya dikwalo (Maduo 25) Potso 2: Sethangwapono (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20) Potso 4: Tekanyetso ya dikwalo (Maduo 30) <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe</p>	

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Go reeletsa go tihaloganya: Reetsa kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Supa dintshagogo le dikakanyo tse di tshetsang Tiriso ya puo Rejisetara Araba dipotso <p>Tlotla kgang e o e reeditse gape Puo e ipaakanyeditse</p> <ul style="list-style-type: none"> Barutwana ba dira tiro ya ipaakanyetso ka go dira patlisiso Melawana ya thagiso Puo ya mmele Matseno, mmele le bokhutlo Tiriso ya puo 	<p>Buisa sethangwakwalo, sk. Kgangkhutshwe/padi Ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Puiso-tsenelole Diponagalo tsa sethangwa, sekao, poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang, nthakemo ya moanedi Iwapela bokao jwa mafoko a a sa tiwaegang le ditshwantsho ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko Popego ya puo le setaele <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (tseise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsasethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tihatlhoba) Sosobanya sethangwa se se buisitsweng Poko Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/ puoyabotshwantshi, moribo le morumo <p>Popego e kwantle ya leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mela, mafoko, ditemanatheto Thulaganyo, setaele le ditebego Bokao jwa papiso Maikutlo/moono Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Kwala sethangwa sa tirisano: Lekwalo la semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa sebopego se se maleba Tlhopho ya mafoko Baamogedi ba ba totlilweng, maithomo le bokaele Tiriso ya makopanyi go netefatsa momagano Tiriso ya segalo Dintshagogo le tse di di tsheditse Tiriso ya puo le rejisetara Dirisa mofuta, boleele le dipopego tse di farologaneng tsa dipolele Tiriso ya lethomeso go rulaganya dikakanyo tse di lomaganeng <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go thagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala lekwalo la semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go thagisa 	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Kutu, ditlhogo, megatlana, diphetogomodumo, maemedi</p> <p>Dira ka polelo: Mefuta ya dipolele, Kitsokakaretso, puosebui/ puopegelo, dipaka</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele, Bokao jo bo Tlhamaletseng, jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Matshwao a nopollo, Dipaterone tsa mopeleto; dikhutshwafatso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	78-91			
TG	48-59			
RDR	94-109 110-142			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tswelediwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pui setsogodimo (Maduo 20) <p>Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja: Go reetsa go tlhaloganya: Kgatiso ya motlotlo o o diragadiwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa ditogamaano tsa dikgato tsa go reetsa • Araba dipotso ka go kwala <p>Puiso e e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso e e maleba ya lentswe, segalo le lebelo • Keletlhoko ya matshwao a puiso • Puo ya mmele • Kamano le baamogedi/ babuisi 	<p>Buisa sethangwa, sk. Kgang-khutshwe/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalong tsa dikwalo • Bontsha go tlhaloganya kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maitshetlelo, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsize sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tihatlhoba) <p>Buisa/lebelela sethangwa, sk. Athikele ya lekwadikgang/diathikele tsa dimakasingo tlhaloganya le go bona tshedimosetso</p> <p>Ditogamaano tsa puiso Temana ya tekathaloganyo go tswa mo buka-kgakololong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha le go tlotlisa matlho • Pui setsenelelo • Maitlhommo le babuisi/baamogedi ba ba totlhweng • Ipopele bokao le bokhutlo • Ntlha le kakanyo • Bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang • Supa puo e e digelang 	<p>Kwala tlhamo: Kanelo/Tlhaloso/E e sa tseyeng fetihakore/Ngangisano/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Setaele sa mong sa go kwala • Tlhaloso ka botlalo • Kgelekiso/segalo • Tiriso ya dintlhakgolo tse di di tshgetsang • Tiriso ya lethomeso go thusa momagano ya dintlha • Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala tlhamo</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Madiri, madiritota le Madirimatthaedi, dikutu; ditlhogo le megatlana</p> <p>Dira ka polelo: Dipolelotswako, kitsokakaretso, puosebui/puopegelo, tira le tirwa, tumelo le kganetso</p> <p>Bokao jwa mafoko: Diane la maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Matshwao a nopolo; dipaterone tsa mopeleto; dikhutshwafatso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
3-4				
LB	92-103			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	60-71			
RDR				
Barutabana ba simolola ka dikgato tsa tekanyetso mo kgweditharong 1, go netefatsa fa barutwana botlhe ba lekanyeditswe kwa bokhutlong jwa kgweditharo 2.				
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le go Bua:</p> <p>Go reeletsa go thaloganya sethangwa sa motlotlo jaaka: dipotsotherisano/ puo/go tlotla kgang</p> <p>Kwala dintlha ka nako ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa ka thoaafalo <p>Dipuisano tsa makgotlana/setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya karolo mo dipuisanong tse di ka ga sethangwa se se tlotliweng • Refosanang go bua • Amogela fa dintlha tsa gago di sa tsewa/phenyo 	<p>Buisa sethangwa, sk. Padi/kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e e kgethegieng mo diponagalong tsa dikwalo • Bontsha go thaloganya kgolo ya poloto le kgotlhang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maishetlelo, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thathhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko: maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo • Popego e kwantle ya leboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebebo • Bokao jwa papiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Sethangwa sa tirisano: Pegelo</p> <p>Ditlhokego tsa kagego, setaele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baamogedi ba ba tobiilweng, maitlhommo le tiriso • Tlhopho ya mafoko, puo ya papiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae? • Popego ya polelo, bolelele le mefuta ya tsona • Tlhopho ya dikarolwana tsa pono le tsa botlhami <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso tiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha diphoso le go thagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale lekwalo la semmuso</p>	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithheletseng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Dikutu, ditlhogo, megatlana; matlhaodi, matlama</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Temana ya thaloso, temana ya matseno, temana ya bokhutlo; dipaka, popego ya polelo; mefuta ya dipolelo, polelotswako, polelopatate, molokololo wa polelopatate</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Diane la maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6		<p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya (dirisa sethangwa se se kwadilweng/se se bonwang jaaka dikhathunu/dikgemets'hana tsa dikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola dintlha • Tlodisa matlho • Puisotsenelelo • Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Ipopele bokao jwa mafoko a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko • Puo e e tsosang maikutlo a rileng <p>Boeletsa popego ya tshobokanyo</p>		
LB	104-121			
TG	72-80			
RDR	94-109			
TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA				
Sethangwa sa tirisano: Maduo 20 (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e le nngwe ya tse di telele) (E kwalwe pele ga teko e lekanyeditsweng mo sekolong ya Teko ya Seetebosigo)				
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua: Reetsa pegelo ya lokwalo dikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Diponagalo • Tiriso ya puo • Segalo • Rejisetara • Matseno le bokhutlo <p>Tlhagiso ya pegelo ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo • Rejisetara • Segalo 	<p>Buisa pegelo ya lokwalodikgang/ Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisotsenelelo • Diponagalo tsa sethangwa sk. • Poloto, moanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang, molebo wa baanedi • Ipopele bokao jwa mafoko a sa tiwaelegang ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya mafoko • Bokao jo bo thamaletseng le jo bo sa thamalalang 	<p>Dithangwa tse di tselele tsa tirisano</p> <p>Sk: Athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego se se maleba • Ela tlhoko babuisi ba sethangwa, maithomo le bokaelo • Ela tlhoko tlhopho ya mafoko • Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshhegetsang • Dirisa puo le rejisetara sentle • Dipolelo di tlhomagane le go lomagana sentle • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo 	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mediriso– Modiriso- go, modiriso-taelo, modiriso-kgonego, modiriso-peggo, modiriso-tlwaelo, modiriso-keletso, modiriso-kgethi, malatlhelwa</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Dipolelonolo, dipolelotswako, dipolelopatate, tira le tiwa, dipaka, pakapheto, pakatiang, tsweledi</p>

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 2

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<ul style="list-style-type: none"> Puo ya mmele Matseno, mmele le bokhutlo 	<p>Dikgato tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka / tihatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa botlhokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ga leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e kwa ntle ya leboko: Mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Bokao jwa papiso Maikutlo/moono Thitokgang/morero le molaetsa 	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa dipolelo tse di farologanang ka metuta, boleele le popego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago mme o kwale Athikele ya lokwalodikgang/ makasine</p>	<p>Bokao jwa mafoko: Diane le maele, Bokao jo bo thamaletseng Bokao jwa botshwantshi Poletsomodumo ya ditumanosi Mothofatso, Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto Matshwao a nopolo, lenalana Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poelletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	122-137			
TG	81-88			
RDR	1-42 94-109			
9-10				<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e lekanyeditsweng kwa sekolong) TSIBOGILO YA DITLHANGWA (MADUO 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso: (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo) (Maduo 25) Potso 2: Sethangwaponono (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (Maduo 20)
LB	138-150			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	89-98			
RDR				

DITIRO TSA TEKANYETSO TSWeledI (DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO)
(Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelelang)

Ditirwana tsa go Reetsa le Go buja	Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela	Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa	Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana
<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua 	<ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsa godimo Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhagwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara 	<ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhagwa tsa tirisano Tlhamo Tlhamo ya boithamedu 	<ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BOBEDI

TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO	TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA:	TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKO YA SEETEBOSIGO E LEKANYEDITSWENG KWA SEKOLONG
<ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (Maduo 20) Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong jwa kgweditharo ya bobedi 	<ul style="list-style-type: none"> Go kwala ditlhagwa tsa tirisano: (Tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe se seleele (Maduo 20)) E kwaliwe pele ga teko e lekanyeditsweng kwa sekolong Ditlhagwa tsa tirisano go tswa mo kgweditharong 1 & 2 	<ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso (maduo 25) Potso 2: Setlhagwapono (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (Maduo 20)

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Tsa go Reetsa le Go Bua Reetsa motshameko wa dipuisano magareng ga batho ba babedi (ka ketelolepele ya morutabana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagogo le tshimologo ya dikakanyo • Dirisa dikgono tsa ditherisano go fitlhelela ditumalano • Setaele sa puo <p>Puiso e sa ipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso e e maleba ya lentsewe, segalo le lebelo • Puo ya mmele le matsogo • Kamano le bareetsi 	<p>Buisa sethangwa, sk. Terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e e kgethegileng mo diponagalang tsa dikwalo. • Bontsha go tshaloganya kgolo ya poloto le kgotshang, boanedi, phetogo ya ditiragalo, maitshetlelo, karolo ya moanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhathoba) <p>Tekathaloganyo ya puiso: Sethangwapono – khathunu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlhakgolo • Go tlodisa matho go ntsha dintlha tse di tshhegetsang • Dira diponelopele • Ipopela bokao jwa mafoko a sa tiwaelegang le ditshwantsho • Go dira poeletlo go godisa go tshaloganya • Tlhotlheletso ya tlhopho le tlogelo ya dintlha mo bokaelong jwa sethangwa • Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e gogelang • Seabe sa tegeniki ya ditihangwapono 	<p>Sethangwa sa tirisano Sk: Mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya mafoko • Lentsewe la sebele le setaele • Tlhaloso e e bonagalang sentle • Segalo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Mmapa wa dikakanyo go rulaganya tomagano ya dikakanyo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Dirisa dikgato tsa go kwala mme o kwale mmuisano</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Mainakgongwa le mainakgopolo, mathaadi, mathalosi makopanyi le mainamatswa</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo, dipaka; mefuta ya dipolelo; mefuta ya dipolelwana le dikapolelo, tira le tirwa, polelonolo, polelotswako le polelopate</p> <p>Bokao jwa mafoko: Madirimatswa, makaelagongwe, makwalotshwano, madumatschwano</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto Dipaterone tsa mopeleto Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadilieng</p>
LB	151 - 164			
TG	99 - 103			
RDR	43 - 93			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>3-4</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua: Reetsa le go tsaya karolo mo dipuisanong tsa porojeke. Dipotso le dikakanyo tse di lebisang kwa phopholetsong ya go kwala dithogo tsa porojeke (di eteletswe pele ke morutabana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka ditegeniki/ mekgwa e e nonofileng ya patlisiso e e tshhegetsang setlhogo, dipotso le dikakanyo Reetsa le go kwala dintlha ka tshedimosetso mabapi le porojeke Botsa le go araba dipotso tse di mabapi le go ka tlhaloganya patlisiso e e ka dirwang 	<p>Tshedimosetso e e buisiwang mabapi le mebopo/dikwalo tse di tlhophilwang Tlhopha tshedimosetso e e maleba go tswa mo patlisisong (Tshedimosetso e tswa go morutabana/go tswa kwa legaeng la morutwana)</p> <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsize sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsasetlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekasaka/ tlhatlhaba) <p>Ditogamaano tsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola, go tlodisa matlho Bopa tshwantshokgopolo Puiso ka tsenelelo Go ipopela bokao Bokao jwa mafoko Ntlhakemo ya mokwadi Ntliha le kakanyo Bokao jo bo kaiwang <p>Kwala tshupetso/bibiliokerafi ya metswedi e dirisitsweng Tekatlhalonyo ya puiso le ditogamaano tsa go buisa: Ditlhangwa tsa pono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola, go tlodisa matlho Tlodisa matlho o batle dintlha tsa tshhegetso Dira ponelopele Ipopela bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang le ditshwantsho Go dira poeletso go godisa go tlhaloganya Seabe mo tlhophong le tlogelo ya bokao Seabe mo puong ya botshwantsho le e sa tlhokeng ditsibogo Seabe sa tegeeniki ya ditlhangwapono Go tlhaloganya tshedimosetso e e rileng mabapi le thulaganyo ya dithalo tsa kerafiki le lethomeso kgotsa tshedimosetso ya dikerafu. 	<p>Dirisa mefuta e e farologaneng ya diithulaganyo tsa kerafiki (sk: kagego ya lotso mo setshwanong sa setlhare/ semela, dikgang tse di kgomarediwang mo botong) go rulanya dipihithelelo tsa dipatlisiso tsa porojeke Tsepamisa maikutlo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha tshedimosetso e e maleba Dirisa mafoko a gago fa o kwala Tlhopha serulaganya-tema se se maleba le mofutakwalo o o tlhagisang. Dirisa dipopego tsa puo le tiriso tse di maleba Sethangwa sengwe le sengwe se laola tirisopuo mo porojekeng ya sona 	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng Dira ka mafoko: Mafoko a mašwa le dikapolelo go ya ka dithokego tsa dithogo tse di farologaneng. Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo, dipaka; mefuta ya dipolelo; mefuta ya dipolelwana le dikapolelo, tira le tirwa. Bokao jwa mafoko Bokao jo bo tlhamaletsweng Bokao jwa botshwantshi, madirimatswa, makaelagongwe, puo ya tlhaeletsano, puo e seng ya semmuso, mofuta wa puo wa sethangwa. Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto Tlotlofoko mo bokaelong go ya ka mofuta wa sethangwa o tla tlhagisiwang</p>

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO PUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	165-180			
TG	104-111			
RDR	43-93 94-109			
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go buja: Dipuisano ka porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedi ka ga ditlhogo • Dipotso tse di kaelang • Phopholetso • Reetsa tshedimosetso ka ga ditlhogo • Kwala dintlha • Botsa dipotso • Neela dikarabo • Tlhaloganyana ditlamorago tsa setlhogo sengwe le sengwe se se solofetsweng 	<p>Buisa sethangwa sa diikwalo sk. terama/kgangkhutshwe/poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisa metswedi e e farologaneng go tlhaloganyana ditlhokego tsa setlhogo se se rileng/ dipotso tse di maleba/phopholetso le tlhagiso e e tlhokegang <p>Go buisa le go lebelela go tlhaloganyana (Dithangwa tsa pono le tse di kwalwang)</p> <p>Ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • •Go okola dikakanyokgolo • Go tlodisa matlho go ntsha dintlha tse di tshhegetsang • Puisotsenelelo • Dira diponelopele • Ipopela bokao jwa mafoko le dikgopolo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Tlhotlhetso ya tlhopho le tiogelo ya dintlha mo bokaong jwa sethangwa. • Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e gogelang • Go ipopela bokao le bokhutlo jwa mokwadi <p>Sosobanya sethangwa</p>	<p>Kwala o tsibogele setlhogo, dipotso tse di kaelang, phopholetso</p> <p>Kgwarakgwara sethangwa o lebile diphithelole (dintlha) tsa patlisiso Tsepamisa mogopolo mo go tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego le diponagalo tse di maleba le sethangwa • Melawana ya ditemana/ ditshwantshopono • Tatelano e lolameng le tomagano ya ditemana • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Setaele sa mong le tiriso ya puo • Tlhaloso ka botlalo (ka tiriso ya mafoko/ ditshwantsho) • Segalo/ maikutlo • Ipaakanyo go rulaganya dikakanyo <p>Ela tlhoko:</p> <p>Ditsibogelo dingwe mabapi le setlhogo, dipotso tse di kaelang kgotsa tsa phopholetso, e ka nna tsa ditlhangwapono fela (sk. Dibidlo, podcast/ kgatiso morago ga kgaso, jj.)</p> <p>Ela tlhoko dintlha tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipaakanyetso ya patlisiso • Kgwarakgwara (totisa mogopolo mo sebopegong se se maleba) • Tlhotlha diphoso • Tlhalagisa porojeke e e tswileng diatlha 	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Tse di maleba le setlhogo sa porojeke</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Tse di maleba le mofuta wa setlhogo se se tlhophetsweng porojeke:</p> <p>Dipaka, mofuta ya dipolelo, mediriso, puopegelo, puosebui, tira le tirwa</p> <p>Bokaojwamaafoko:</p> <p>Jaaka e tlhagisiwa ke mofuta wa setlhogo o o tlhophetsweng porojeke</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadlieng</p>

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	181-196			
TG	112-121			
RDR	110-142			
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua:</p> <p>Tlhagiso ya molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo • Rejisetara • Segalo • Puo ya mmele • Matseno le bokhutlo 	<p>Go buisa le go lebelelela go tlhaloganya (Ditlhagangwa tsa pono le tse di kwalwang)</p> <p>Ditogamaano tsa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dikakanyokgolo • Go tlodisa matlho go ntsha dintlha tse di tshhegetsang • Puisotsenelele • Dira diponelopele • Ipopela bokao jwa mafoko le dikgopolo • Dikakanyokgolo le tse di di tshhegetsang • Tlhotlheletso ya tlhopho le tiogelo ya dintlha mo bokaong jwa setlhagangwa • Seabe sa didiriswa tsa botshwantshi le puo e gogelang • Go ipopela bokao le bokhutlo jwa mokwadi <p>Sosobanya setlhagangwa Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko • Popego ya ka fa gare ga leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo • Popego e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokao jwa papiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Kwala tlhamo (kgotsa setlhagangwa sa dijithale) se se maleba le melebo/ dikwalo tse di ithutilweng.</p> <p>Kanelo/Tlhaloso/Maitlhomom/ Ngangisano/Boroutshara/Papatso/ Boloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego se se maleba • Rulaganya diteng sentle • Dirisa dikakanyokgolo le tse di di tshhegetsang • Ela tlhoko melawana ya kgaoganyo ya ditemana • Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano ya dipolelo • Dirisa puo le rejisetara sentle • Ela tlhoko tlhopho e siameng ya mafoko • Dirisa setaele, segalo le lentsewe sentle • Dira ipaakanyo go rulaganya dikakanyo tse di tshwaraganeng • Tlhagisa tlhamo go ka lekanyediwa <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhagangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha dipphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo (kgotsa setlhagangwa sa dijithale) se se maleba le melebo/ dikwalo tse di ithutilweng.</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fithheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Matlhaodi (palo, mmala, popego) maetsi, malatlhelwa, makopanyi</p> <p>Dira ka polelo: Temaana ya tlhaloso, temaana e e ithlophelwang, temaana e e aroganyang</p> <p>Bokao jwa mafoko: Lefoko le le emelang polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 3

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
LB	197-215			
TG	122-132			
RDR	1-42 43-93			
9-10	<p>Ditogamaantsa Go reetsa le Go bua: Go tlotla kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Totisa mogopolo mo dikgonong tsa go bua: segalo, kapodiso, lebelo, kutlwalo ya lentswe/phetogo ya segalo, tebo ya matlho, kemo, puo ya matsogo le dikarolo tsa mmele Melawana le diponagalo tsa kgang <p>Puisetso godimo e e ipaakanyeditweng</p> <p>Dirisa dikgono tsa go bua tse di maleba jaaka:</p> <p>Segalo, selekanyo sa lentswe, lebelo, tlhagiso ya lentswe, kapodiso, kelelo (bokgeleke)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemo Melawana le diponagalo tsa kgang 	<p>Buisa sethangwa sa dikwalo jaaka: Terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa bothokwa tsa sethangwa sa dikwalo: jaaka: Badiragatsi, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, matshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsasethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko: maele, puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebege Bokao jwa botshwantshi Maikutlo/moono Thitokgang /morero le molaetsa 	<p>Sethangwa sa tirisano, sekao. imeile/lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego e e nepagetseng Maitlhommo /maikaelelo Dikakanyokgolo le tse di di tshetsang Tiriso ya puo Rejisetara Thulaganyo e e lolameng ya dipolelo Dirisa makopanyi go netefatsa tomagano Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo, bolelele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala imeile/lekwalo la maranyane o latela molebo wa dikgato tsa go kwala</p>	<p>Tlalelto ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri, mabotsi, masupi, maemedi, mathophi le mabadi, maakaretsi le mathothlolodi</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo Thulaganyo go ya ka bothokwa, temana e e khutlisang</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Lefoko le le emelang polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la potso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	216-233			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
TG	133-140			
RDR	94-109			

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E SA TLHOMAMANG (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tswelolang)

<p>Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditirwana tsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsa godimo Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso <p>Ditirwana tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhagwa di le tharo tse di tshaotsweng tsa semesetara</p>	<p>Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhagwa tsa tirisano Tlhamo Tlhamo ya boithamededi <p>Dikgato di le 3</p> <p>Kgato 1: Patlisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa/tsela ya go kwala lethomeso/mmapa wa dikakanyo, dintlha/ tshosobanyo, tshedimosetso, mokgwa wa go kwala tshupetso/ bililokerafi <p>Kgato 2: Go Kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipaakanyo/Go abelana dikakanyo, Sethangwa sa ntlha <p>Poeletso, Tseleganya, Tlhotlha diphoso</p> <p>Kgato 3: Tlhagiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagisa sethangwa sa bofelo ka molomo 	<p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa
---	---	---	--

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 3

<p>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> Patlisiso le go kwala porojeke (Maduo 20 + 30 = 50) <p>Porojeke e dirwe go ikaegile ka sethangwa se le sengwe se se ithutlweng:</p> <p>Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi</p>	<p>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> TIRO YA MOLOMO (Maduo 20) Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6 	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO (Maduo 30) Ka tsela e e latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1 (ke pateletso): Poko (Maduo 10) Potso 2: Padi kgotsa Terama (Maduo 10) Potso 3: Kgangkhutshwe kgotsa Naane (Maduo 10)
---	--	---

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsibogelo e tseletseng ya dithangwa tse di farologaneng Go reetsa tshedimosetso e e totobetseng Go reetsa le go itumelela dithogo tsa dinaane Go araba dipotso <p>Go Bua: Puo e sa ipaakanyediwang</p> <p>Tlhopho sethogo se se maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> Rulaganya tshedimosetso ka manonthotho Supa tlotlofoko e e nepagetseng le dipopego tsa puo le melawana Tiriso ya puo Matseno, mmele le bokhutlo e nne tse di maleba Dirisa dithusapono, dikutlopono le didiriswa dingwe tse di maleba 	<p>Sethangwa sa dikwalo jaaka: Terama/Naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa bothokwa tsa sethangwa sa dikwalo: Jaaka baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgothang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise sethangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tihatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa bothokwa tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko: Maele, dikapuo/puo ya botshwantshi, moribo le morumo Popego e kwa ntle ya leboko: mela, mafoko, ditemana Thulaganyo, setaele le ditebego Bokao jwa botshwantshi Maikutlo/moono Thitokgang/morerero le molaetsa 	<p>Sethangwa sa tirisano, sk. Lekwalophegetso le lokwaloikitsiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithokego tsa kagego, setaele Maitlhommo a baamogedi ba ba totliweng le bokaelo Tlhopho ya mafoko, puopapiso, matshwao, mmala, kemedi Tlhopho ya didiriswa tsa pono le boithamelolo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso-tiro Go kwala dithangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thlotlha diphoso le go thagisa <p>Kwala lekwalo phegetso le lekwalo-ikitsiso</p>	<p>Tlaleetso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitilheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri, mafeledi, mafetedi, matswa, megatlana, popego ya madiri, makopanyi, maetsi, malatihelwa</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Puosebui le puopegelo, polelotswako, polelopathe, kgaoganyo ya dipolelo, tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Botemepedi, tiriso ya mafoko a mantisi go feta selekano, tiriso ya mafoko a mabedi kgotsa go feta mo polelong, a a rayang selo se le sengwe, tiriso ya mafoko a bokao bo le bongwe mo polelong</p> <p>Puo ya dithopha dingwe tse di rileng, mafoko a a dirisiwang ke batho ba tiro nngwe e e rileng</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto, letshwao la tsiboso, potso, ditsejwana, masakana, lenalana, letlana</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa</p>
<p>TEKANYETSO E ETLHOMAMENG TIRO 7 Pampiri 1</p> <p>TIRO YA MOLOMO: (Madiuo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya porojeke ka molomo <p>Barutabana ba simolola go lekanyetsa tiro mo tsaamong ya kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana botlhe ba a lekanyediwa kwa bokhutlong jwa kgweditharo ya bone</p>				
LB	237-247			
TG	143-148			
RDR	1-42 43-93 94-109			

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tekathaloganyo ya theetso (dirisa mmuisano o o gatisitsweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa mmuisano • Tsaya dintlhathuto • Puo le maatia • Segalo • Moono/maikutlo • Matseno le bokhutlo • Araba dipotso <p>Dipuisano tsa makgotlana/ foramo/ dipuisano tsa lekoko/dipuisano tsa ditlhophha</p> <p>[morutabana ke mosupatsela]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batsaya-karolo • Melawana ya dipuisano tsa makgotlana • Thefosano • Tiriso ya puo • Digaganetsano mo dipuisanong • Matseno le bokhutlo 	<p>Ditlhagisa tsa dikwalo jaaka: Kinane/Terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa botlhokwa tsa sethangwa sa dikwalo jaaka: baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhag, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Diikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (tseise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhathoba) • Go okola, go tlovisa matho, go bopa setshwantsho sa thaloganyo <p>Go buisa /lebelela tekathaloganyo pono/mmediantsi, sethangwa jaaka: kerafo/khathuni/papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlovisa matho, go ipopela setshwantsho sa dikakanyo • Puiso tsebelele • Ipopela bokao • Bokao jwa mafoko • Ntlhakemo ya mokwadi • Ntliha le kakanyo • Bokao jo bo sa tlhamalalang 	<p>Sethangwa sa tirisano, sekao. Dikaelo le Ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Maithomo/maikaelelo • Rulaganya diteng (mmapa wa thaloganyo) • Dikakanyokgolo le tse di di tshagetsang • Melawana ya ditemana • Tatelano e e thabosang ya ditemana go netefatsa tomagano • Tomagano ya magokaganyi • Melawana ya puo <p>Totisa mogopolo mo diikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntliha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha dipphoso le go thagisa <p>Kwala sethangwa sa tirisano [sethangwa sa ditaello/ dikaelo]</p>	<p>Tlaletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlheletsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatota, modirisogo, leinatswako</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo, thulaganyo go ya ka botlhokwa, temana ya bokhutlo</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Puo e e naganelang/e e lebelelang dilo ka letlhakore le le lengwe, puo e e gobebelelang, puo e e sekamelang mo lethakoreng le le lengwe, puo e e tsosang maikutlo a rileng</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Dikhutshwatso – ditlhakaina, akaronimi, tiriso ya karolo ya ntliha ya lefoko, go bopa khutshwatso, sk.mos: (boemong jwa Mosupologo)</p> <p>Tiriso ya karalo e fa gare, karolo ya bofelo ya lefoko go bopa khutshwatso sekao: Ofentse e nna Fentse kgotsa Masego e nna Segoe Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	248-257			
TG	149-155			
RDR	110-142			

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua:</p> <p>Motlotlo Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng. Dirisa dikgono tsa go bua tse di maleba jaaka segalo, selekayo sa modumo, lebelo, thagiso ya lentswe, kapodiso le bokgeleke</p> <p>Morutabana ke mosupatsela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya tshwetso ka maemo a a maleba le setlhogo • Melawana ya go bua • Puo le maatia • Matshwao a mokgwa wa puo 	<p>Sethangwa sa dikwalo jaaka: Terama/Naane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dintlha tsa bothokwa tsa sethangwa sa dikwalo jaaka: baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgothang, lemorago, maitshelelo, moanedi, thitokgang <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (tseise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhuba) <p>Tekathaloganyo ya puiso: (Athikele ya lekwalodikgang le makasine, go batla tshedimosetso le go tihaloganyana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlodisa matlho, go aga setshwantsho sa dikakanyo • Puiso-tsenelele • Ilopele bokao • Bokao jwa mafoko • Ntlhakemo ya mokwadi • Ntlha le kakanyo • Bokao jo bo sa tlhamalalang <p>Kwala tshobokanyo ya dintlha kgotsa ya temana</p>	<p>Sethangwa sa tirisano sk. Tsa botshelo jwa moswi/Lekwalo la maikano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e e nepagetseng • Maithomo • Dikakanyo-kgolo le tse di tshhegetsang • Tiriso ya puo • Rejisetara • Tatelano e e lolameng ya dipolelo • Dirisa makapanyi go netefatsa tomagano • Dirisa mefuta e farologaneng yadipolelo, boleele le dipopego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso-tiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go thagisa <p>Sala dikgato tsa go kwala morago go kwala Tsa botshelo jwa moswi/ Lekwalo la maikano</p>	<p>Tlaleletso ya dipopego tsa puo le melawana tse di fitlhelatsweng mo dibekeng tse di fetileng</p> <p>Dira ka mafoko: Madiri, maina le nyenyefatso ya maina, diphetogomodumo</p> <p>Dira ka polelo: Tlhaloso: Lebaka le ditlamorago</p> <p>Bokao jwa mafoko: Mafoko a bokaobontsi, dirisa puo mo mabakeng a kgethegileng, lefoko le le lengwe boemong jwa polelwana</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipaterone tsa mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Poeletso ya thutapuo go tswa mo go se barutwana ba se kwadileng</p>
LB	258-270			
TG	156-166			
RDR	43-93			
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le senngwe se seleele] (Maduo 20) <p>E kwalwe pele ga Tlhatlhubo ya Bofelo jwa Ngwaga</p>				

BEKE	GO REETSA LE GO BUJA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go Bua: Poeletso</p>	<p>Go Buisa le Go Lebelela: Poeletso ya ditogamaano tsa go buisa le go tsibogela ditlhagwa</p>	<p>Go Kwala: Poeletso ya ditlhagwa tse di kwalwang Ditlhagwa tsa boithamedu le tsa tirisano</p>	<p>Poeletso Poeletso ya go dira ka mafoko Poeletso ya go dira ka dipolelo Poeletso ya bokao jwa mafoko Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto</p>
LB	271-287			
TG	167-175			
RDR				
9-10	<p>TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 10 Pampiri 2 [Teko e lekanyediwang kwa sekolong] TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70) Potso 1: Tekatlhologanyo ya puiso (ya dikwalo/ e seng ya dikwalo) (Maduo 25) Potso 2: Sethangwapono (Maduo 15) Potso 3: Tshosobanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo 20)</p>			
LB	288-300			
TG				
RDR				

SETSWANA PUO YA GAE KGWEDITHARO YA 4

DITIRWANA TSA TLHATLHOBHO TSWELEDI (Tekanyetso ya go ithuta ke dikgato tse di tsweleng)			
<p>Ditirwana tsa Go Reetsa le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua 	<p>Ditirwana tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsagodimo Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tshaotsweng tsa semesetara 	<p>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tihagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Ditlhamo tsa boitlhamedi 	<p>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana ya tiriso
MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE: TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4			
<p>TLHATLHOBHO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA MOLOMO: (Maduo 20) (Pampiri 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya porojeke ka molomo <p>Barutabana ba simolole go e diragatsa ka kgweditharo 3 go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo 4</p>	<p>TLHATLHOBHO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA (Pampiri 3) (Maduo 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhangwa tsa tirisano (tse 2 tse dikhutshwane kgoetsa se le 1 se seleele.) E kwalwe pele ga tlhatlhubo e e lekanyediwang kwa sekolong 	<p>TLHATLHOBHO YA BOFELO JWA NGWAGA TEKANYETSO E TLHOMAMENG TIRO 10:(Pampiri 2) TEKO E LEKANYEDIWANG KWA SEKOLONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e e seng ya dikwalo (Maduo 25) Potso 2: Setlhangwapono (Maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (Maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (Maduo 20) 	
<p>DITIRO TSA TEKANYETSO E TLHOMAMENG GARENG GA NGWAGA TEKANYETSO KWA SEKOLONG (SBA)</p> <p>Ditiro tsa Tekanyetso e Tlhomameng di le 7</p> <p>Tiro ya molomo (Puisetso-godimo go ralala Semesetara 1) e e 1</p> <p>Ditiro tsa Go Kwala di le 3</p> <p>Tiro ya Go Tsi bogela setlhangwa e le 1</p> <p>Teko ya Seetebosigo e e lekanyeditsweng kwa sekolong e le 1</p> <p>Teko ya dikwalo e le 1</p>	<p>DIPAMPRI TSA TLHATLHOBHO YA BOFELO JWA NGWAGA DIPAMPRI TSA TLHATLHOBHO YA BOFELO JWA NGWAGA Ditiro</p> <p>Go kwala Tlhatlhubo</p> <ul style="list-style-type: none"> Pampiri 2: Go tsi bogela ditlhangwa Pampiri 3: Go kwala ditlhangwa tsa tirisano 	<p>Tekanyetso ya Tiro ya Molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Pampiri 1: Go thagisa tiro ya Boitlhamedi ya go kwalwa ga Porojeke (Semesetareng 2) 	

LENANEO LA TLHATLHOBO



Mophato wa 7		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [Maduo 50] <ul style="list-style-type: none"> Tekatlhaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20) Setlhangwaponono (maduo 10) Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.	51-55
2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20) 	85-89
3	DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI	133-139
4	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Maduo 60) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20) 	178-182

Mophato wa 8		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [Maduo 50] <ul style="list-style-type: none"> Tekatlhaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (maduo 20) Setlhangwaponono (maduo 10) Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.	53-56
2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 60) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20) 	91-98
3	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA POROJEKE – KGATO 2: GO KWALA (barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) (Maduo 30) Dikgato tsa go kwala tlhamo: <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwatsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa	150-156
4	TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG	190-195

LENANEO LA TLHATLHOBO

Mophato wa 9		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [madoo 70]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekatlhaloganyo ya puiso [ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo (madoo 25) 2. Setlhangwaponono (madoo 15) 3. Tshobokanyo (madoo 10) 4. Dipopego tsa puo le melawana (madoo 20) <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>	44-47
2	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso (madoo 25) • Potso 2: Setlhangwaponono (madoo 15) • Potso 3: Tshobokanyo (madoo 10) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (madoo 20) 	89-98
3	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE – KGATO 2: GO KWALA (barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) MADUO 30. Dikgato tsa go kwala tlhamo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwatsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	141-142
4	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Madoo 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (madoo 25) • Potso 2: Setlhangwaponono (madoo 15) • Potso 3: Tshobokanyo (madoo 10) • Potso 4: Dipopegopuo le melawana (madoo 20) 	176-190

Most of our titles are also available as e-Books!



www.shutters.co.za



Ace it!

STUDY GUIDES



CAPS / IEB
ALIGNED

GRADES


8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS



2022 Annual Teaching Plans



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD

SALES CONTACTS



TVET Colleges	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@shuters.com
	Amanda Mamabolo	083 287 6855	amanda@shuters.com
	Eugenia Sibeko	083 287 6899	eugenia@shuters.com
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
	Phumzile Ngcobo	083 272 9029	phumzile@shuters.com
	Gloria Mthethwa	081 046 1735	gloria@shuters.com
Limpopo	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Shuters Academy	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

CUSTOMER SERVICES:

Nhlanhla Zondi	+27 (0) 33 846 8779	nhlanhla@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0) 33 846 8722	mbali@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0) 33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0) 33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Sylvie Doarsamy	+27 (0) 33 846 8723	sylvie@shuter.co.za

HEAD OFFICE

Tel: +27 (0) 33 846 8721 / 22 / 23 / 24 / 79
Fax: +27 (0) 33 846 8701

Pietermaritzburg · Johannesburg · Cape Town · East London



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD



www.facebook.com/shuterandshooter



www.shuters.co.za



www.facebook.com/aceitstudyguides



www.aceitstudyguides.co.za



www.duzipublishers.co.za

